

# R A D O V I

## ŠUMARSKOG FAKULTETA I INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U SARAJEVU

Matić V.:

ZALIHA PREBORNE SASTOJINE JELE, SMRČE I BUKVE  
U ZAVISNOSTI OD OSTALIH TAKSACIONIH ELEMENATA SASTOJINE

DIE ABHÄNGIGKEIT DES VORRATES IM PLEENTERARTIGEN  
TANNEN-FICHTEN- UND BUCHENBESTAND VON ANDEREN  
TAXATIONSELEMENTEN DES BESTANDES

Vukmirović V.:

ISTRAŽIVANJE UČEŠĆA SORTIMENATA BUKVE U ČISTIM  
I MJEŠOVITIM BUKOVIM SASTOJINAMA U BOSNI  
~ SORTIMENTNE TABLICE ~

DIE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN SORTIMENTENANFALL  
BEI DER BUCHE IN DER BUCHENBESTÄNDEN BOSNIENS

## **ТРУДЫ**

Лесного факультета и Института лесного хозяйства в Сараеве

## **W O R K S**

of the Faculty of Forestry and Institute for Forestry of Sarajevo

## **T R A V A U X**

de la Faculté Forestière et de l'Institut des recherches forestières  
de Sarajevo

## **A R B E I T E N**

der Forstlichen Fakultät und Institut für Forstwesen in Sarajevo

## **R e d a k t i o n — R e d a c t i o n**

Sarajevo, Zagrebačka 20 — SFR Jugoslavija

Издание Лесного факультета и Института лесного  
хозяйства в Сараеве

Edition of the Faculty of Forestry and Institute for Forestry  
in Sarajevo

Edition de la Faculté Forestière et de l'Institut des recherches  
forestières à Sarajevo

Ausgabe der Forstlichen Fakultät und Institut für Forstwesen  
in Sarajevo

Na prezentaciju  
Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo  
S A R A J E V O

*EX LIBRIS*  
*Prof. dr. Ostoja Stojanović*

**R A D O V I**  
ŠUMARSKOG FAKULTETA I INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO  
U S A R A J E V U

SODINA XIV (1969)

Knjiga 14. Sveska 4-6

Sarajevo, 1971.

U R E D U J E :

Komisija za redakciju naučnih i ostalih publikacija Šumarskog fakulteta  
i Instituta za šumarstvo u Sarajevu

Prof. dr Pavle Fukarek, predsjednik i odgovorni urednik

Prof. dr Ostoja Stojanović, sekretar i tehnički urednik

Prof. dr Konrad Pintarić

Prof. dr Sreten Vučijak

Dr Lotl Manuševa, viši naučni saradnik

Branko Fabijanić, asistent

Čedomir Burlica, asistent



Tiraž 500 komada

---

Uredništvo i administracija: Šumarski fakultet, Sarajevo  
Zagrebačka 20 - tel. (071) 39-422

Štampa: Radnički univerzitet »Đuro Đaković« - Sarajevo, Đure Đakovića br. 19  
Za štampariju: Alilović Zvonko

Matić V.:

ZALIHA PREBORNE SASTOJINE JELE, SMRČE I BUKVE  
U ZAVISNOSTI OD OSTALIH TAKSACIONIH ELEMENATA SASTOJINE

DIE ABHÄNGIGKEIT DES VORRATES IM PLEENTERARTIGEN  
TANNEN-FICHTEN- UND BUCHENBESTAND VON ANDEREN  
TAXATIONSELEMENTEN DES BESTANDES

## P R O B L E M

U praksi, zalihi preborne sastojine (inventar živih stabala) definisemo njenom strukturu i veličinom zapremine njenih stabala. Strukturu određuju udio vrsta drveća i debeljinska raspodjela njihovih stabala. Veličina zapremine stabala sastojine zavisi, prije svega, od strukture zalihe. Što je npr. u zalihi čiste preborne jelove sastojine veći procentualni udio debelih stabala veća je i zapremina njenih stabala (uzevši ih, naravno, zajedno). Ili, što je veći procentualni udio jеле u zalihi mješovite preborne sastojine jеле i bukve veća je i zapremina stabala sastojine. Ali zapremina stabala sastojine zavisi npr. i od bočnog staništa, stepena sklopa itd. Pri istoj strukturi zalihe, zapremina stabala sastojine je veća što su bolji stanišni uslovi, što je veći stepen sklopa itd. Bonitet staništa, stepen sklopa itd. obično nazivamo taksacionim elementima. Kako strukturu zalihe možemo iskazati omjerom smjese i prečnikom srednjeg stabla vrste drveća, koje takodjer nazivamo taksacionim elementima, može se reći da veličina zapremine stabala sastojine - koju takodjer nazivamo taksacionim elementom - zavisi od veličine odnosno vrijednosti drugih taksacionih elemenata.

Vrlo često se govorí i o veličini zalihe sastojine pri čemu se misli na zapreminu stabala sastojine.

Po pravilu, numerički se ne obuhvataju sva njenia stabala, nego stabla čiji su prečnici u prsoj visini veći od odabranog prečnika, tzv. taksacionog praga. Prilikom naših razmatranja, kao taksacioni prag uzećemo prečnik od 10 cm. Veličinu zaliha iskazaćemo na bazi krupne drvne mase. Neobuhvaćeni dio inventara svrstavamo u podmladak.

Veličina i struktura prinosa preborne sastojine zavisi, između ostalog, od strukture i veličine njene zalihe<sup>1)</sup>. Tako npr. što je u zalihi čiste preborne jelove sastojine veći procentualni udio debelih stabala, veći

1) Pod prinosom razumijevamo proizvedenu količinu drvne mase u godini na hektaru.

je njihov procentualni udio i u prinosu. Međutim, prinos je tada manji nego u slučaju kada je procentualni udio debelih stabala u zalihi manji. Ili, procentualni udio jele u prinosu mješovite preborne sastojine jele i bukve je tim veći što je njen procentualni udio u zalihi sastojine veći. Tada je i prinos sastojine, uvezući u globalu ("jelovog i bukovog" dijela sastojine zajedno), veći nego u slučaju kada je procentualni udio jele u zalihi sastojine manji.

Pri primjeni sistema prebornih sječa, naša glavna aktivnost usmjerena je na to, da se sastavi sastojina svih šuma tako formiraju da prinos šuma bude velik i da bude u skladu sa potrebama društva u pogledu asortirana glavnih šumskih proizvoda. Pretpostavlja se, naravno, racionalno iskoriščavanje sировине. Takve sastave nazivamo optimalnim ili normalnim. Prilikom njihovog određivanja treba, po našem shvatanju, polaziti od prinosa, a prilikom određivanja prinosa od sagledanih budućih potreba društva u pogledu asortirana glavnih šumskih proizvoda i od stanišnih uslova (8,10). Budući da se potrebe društva stalno mijenjaju, to je uvijek aktuelno i preformiranje sastava sastojina. Stoga se prilikom izrade šumsko - privrednih osnova moraju preispitati ranije utvrđeni normalni sastavi i eventualno korigovati ih.

U zadatku naučnih ustanova spada izrada metodika za utvrđivanje normalnih sastava prebornih sastojina. Poznavanje zavisnosti veličine zalihe preborne sastojine (zapremine njenih stabala iznad taksacionog praga) od veličine odnosno vrijednosti ostalih njenih taksacionih elemenata, predstavlja jednu od najvažnijih naučnih osnova u tu svrhu (8,10). Stoga je rješavanje tog problema i uzeto kao zadatak u ovom radu.

Problemom optimalnog sastava preborne sastojine bavili su se mnogi naučni radnici: Biolley (1), Flury (4), François (5), Schaeffer - Gazin - D'Alverny (13), Miletić (11), Prodan (12), Knuchel (7), Klepac (6) itd. Karakteristično je, da su gotovo svi isli za tim da, između ostalog, utvrde veličinu zalihe sastojine optimalnog sastava na bazi odredjene raspodjele stabala sastojine po debljinskim stepenima kao najpovoljnije, najprirodnije i sl. Kako se potrebe društva u pogledu asortirana glavnih šumskih proizvoda mijenjaju i kako postoji istaknuta međusobna zavisnost prinosa sastojine od njene zalihe, očito je da ni jedno rješenje u pogledu opti-

malnog sastava ne može imati trajniju vrijednost, pa ni rješenja koja su dali navedeni autori. S obzirom na primijenjene postupke, prilikom utvrđivanja optimalnih sastava nije im bilo potrebno obuhvatnije osvjetljavanje zavisnosti veličine zalihe preborne sastojine od ostalih njenih taksacionih elemenata. Taj problem stoga nije bio riješen.

Rješavanje normalnog sastava postupkom koji smo primijenili u Bosni i Hercegovini, ima za osnovu, kako je već rečeno, osvjetljavanje te zavisnosti (8,10). U tu svrhu primijenili smo metod višestruke korelacijske. Za šume crnog i bijelog bora te hrasta kitnjaka, dobivena su rješenja koja nas mogu zadovoljiti (2, 14, 10). Za šume jele, smrče i bukve, koje su sa privrednog stanovaštva najvažnije,nismo dobili takva rješenja, uprkos tome što smo već u dva navrata pokušali da ih riješimo (9, 10). Razlog leži u tome, što se radi o tri vrste drveća (mješovite sastojine jele, smrče i bukve) pa su odnosi vrlo složeni. Stoga je odlučeno, da se pokuša rješiti problem još jednom, koristeći stečena iskustva u prva dva navrata.

Zadatak se svodi na to, da se iznadje postupak pomoću koga bi se mogla što realnije odrediti veličina zalihe preborne sastojine, za odabrane veličine po volji, odnosno vrijednosti onih njenih taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori. Naravno, dolazi u obzir metod koji smo i ranije primjenjivali.

#### RADNE HIPOTEZE I METODIKA RADA

Očito je da se radi o iznalaženju funkcije ili funkcija, pomoću koje odnosno pomoću kojih bi se mogla određivati veličina zalihe preborne sastojine. U njoj, odnosno u njima, kao varijable bi se uzele taksacioni elementi koji su uzeti kao nezavisni faktori, a kao funkcija veličina zapremine njenih stabala iznad taksacionog praga.

Prilikom prvog rješavanja učinjen je pokušaj, da se iznadjte funkcije pomoću koje bi se, primjenivši i posebni korekcioni postupak, izračunavala veličina zalihe za sve tri vrste drveća, uvezši ih zajedno, za sve po volji odabrane slučajeve s obzirom na veličine odnosno vrijednosti taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori (9). Međutim, pokazalo se

kasnije, da se na osnovu dobivene funkcije i korekcionog faktora ne dobivaju dovoljno pouzdane veličine zaliha za gotovo sve ekstremnije slučajeve u odnosu na izvorni materijal. Među takve slučajeve spadaju npr. čiste sastojine jele, smrče, odnosno bukve lošijih bonitetnih razreda, manjih srednjih prečnika i sl.

Stoga je prilikom drugog rješavanja učinjen pokušaj, da se iznadju funkcije za određivanje zalihe svake od tri vrste drveća posebno, ali s tim da se izbjegne primjena posebnog korekcionog postupka (10). Pomoću dobivenih funkcija zapremine sastojine su se određivale mnogo realnije nego ranijim postupkom. Ali su se kasnije pokazali izvjesni nedostaci u tom pogledu.

Kako smo to smatrali kao posljedicu malog broja taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori, predložili smo da se još jednom pokuša riješiti problem, s tim da se broj nezavisnih faktora proširi.

Prilikom drugog rješavanja uzeli smo kao nezavisne faktoare sljedeće taksacione elemente: udio vrste drveta u zalihi sastojine, bonitetni razred s obzirom na razmatranu vrstu drveta, stepen sklopa sastojine i prečnik srednjeg stabla razmatrane vrste drveta.

Kako se u mješovitim sastojinama mogu zalihe razmatrati u vrste drveta, pri istim veličinama odnosno vrijednostima navedenih taksacionih elemenata znatno razlikovati, zato što su različiti prečnici srednjih stabala drugih dviju vrsta drveta, odnosno druge vrste drveća, ukratko partnera, to je prilikom trećeg rješavanja uzet i prečnik srednjeg stabla partnera kao nezavisni faktor. Da to obrazložimo primjerom. Pretpostavimo da je u dvjema mješovitim prebornim sastojinama jele i bukve udio jele 0,5, III bonitetni razred s obzirom na jelu (i bukvu), prečnik srednjeg stabla 30 cm i stepen sklopa 0,7, ali da je prečnik srednjeg stabla bukve u jednom slučaju 25 cm, a u drugom 35 cm. Po dobivenoj funkciji za jelu prilikom drugog rješavanja problema, dobila bi se za tu vrstu u obađva ova slučaja ista zaliha, jer su iste veličine varijabli. To je nerealno jer u drugom slučaju bukva, pri istom omjeru smjese, zauzima manji prostor nego u prvom. To znači da u drugom slučaju jel, stoji veći prostor na raspolaganju nego u prvom slučaju, pa u drugom slučaju mora biti njena zaliha veća nego u prvom.

Prilikom trećeg rješavanja problema, u funkcijama za određivanje zalihe jele i zalihe smrče, uzeli smo kao nezavisni faktori i udio bukve jer u mješovitim sastojinama jele, smrče i bukve veličina zalihe jele odnosno smrče zavisi od veličine udjela bukve. Pri istim veličinama taksacionih elemenata (koji su uzeti kao nezavisni faktori) biće zaliha npr. jele to veća što je udio bukve (u odnosu prema smrći) manji, jer bukva, pri ostalim istim taksacionim elementima, zauzima veći prostor nego smrča, pa ostaje za jelu manje prostora. A to znači i manju zalihu jele.

U toku ranijih rješavanja problema pokazalo se, da se zavisnost veličine zalihe vrste drveta mješovite sastojine jele, smrče i bukve od njenog udjela u sastojini, od stepena sklopa sastojine, od bonitetnog razreda staništa s obzirom na razmatranu vrstu drveta i od prečnika njenog srednjeg stabla može vrlo dobro izraziti parabolom drugog reda. To smo saznanje, naravno, koristili prilikom izbora funkcija (u općem obliku). Funkciju parabole drugog reda odabrali smo i za određivanje zavisnosti zalihe razmatrane vrste od prečnika srednjeg stabla partnera, tj. druge vrste drveta odnosno drugih dviju vrsta, uvezši ih zajedno.

Zavisnost veličine zalihe jele ili smrče mješovitih sastojina jele, smrče i bukve od udjela bukve, kako se to pokazalo prilikom ranijih istraživanja (9), može se dobro iskazati samo vrlo složenim funkcijama (npr. parabolom četvrtog reda). Ali zbog toga što bi nam njihova primjena nametnula vrlo komplikovane računske radnje, a sama zavisnost nije velika, to smo se odlučili za primjenu funkcije pravca.

Kada se primjenom metoda višestruke korelacijske utvrđuje samo zavisnost, u našem slučaju veličine zalihe jedne vrste drveta od veličine odnosno vrijednosti taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori, zapravo kada se utvrđuje korelaciona veza između zalihe i tih faktora, u funkciji općeg oblika javljaju se sumandi, čije pojedine članove čine produkti varijable i odgovarajućeg parametra, te jedan slobodni parametar. Ali ako treba da se odredi funkcija pomoću koje će se moći i neposredno izračunavati veličina zalihe vrste drveta za svaki mogući slučaj, moraju se, kako je to pokazano u jednom ranijem radu (9), u općoj funkciji svi sumandi, u kojem se javljaju varijable na prvom stepenu, stopiti u jedan sumand - produkt parametra i svih

varijabli (na prvom stepenu). Opća funkcija ne može imati slobodnog parametra jer zaliha vrste drveta ne postoji kada je njen udio u sastojini ravan nuli, ili kada je prečnik njenog srednjeg stabla ravan nuli, ili kada je stepen sklopa sastojine ravan nuli. Budući da su "uticaji" stepena sklopa i udjela vrste drveta na veličinu njene zalihe vrlo veliki, da su slučajevi malog udjela vrste drveta česti i da nam je zbog toga mnogo stalo do toga da se i za takve slučajeve korelaciona veza između veličine zalihe vrste drveta i ova dva taksaciona elementa što realnije obuhvati, moralo se prilikom izbora funkcije u općem obliku obezbijediti da izračunata veličina zaliha vrste drveta bude jednaka nuli, kada se u dobivenu funkciju za stepen sklopa ili za udio vrste drveta uvrste 0,0. Radi obezbijedjenja tog zahtjeva morao se u općoj funkciji svaki sumand pomnožiti varijablom koja označava sklop odnosno udio vrste drveta. Naravno, to se odnosi i na sumande u kojima se te varijable nisu inače pojavile kao faktori.

Prema učinjenim hipotezama, opći oblik funkcije trebaće da bude za jelu i smrču sljedeći:

$$y = A \cdot x^2 \varphi \cdot \xi + B \cdot \varphi^2 \xi + C \xi^2 \varphi + F \cdot d^2 \varphi \xi + \\ C \cdot \delta^2 \varphi \xi + H \cdot x \varphi d \delta \lambda \xi ,$$

a za bukvu :

$$y = A \cdot x^2 \varphi \lambda + B \cdot \varphi^2 \lambda + C \lambda^2 \varphi + F \cdot d^2 \varphi \lambda + \\ + G \cdot \delta^2 \varphi \lambda + H \cdot x \varphi \lambda \delta d ,$$

gdje su obilježeni sa:

$y$  ... zaliha razmatrane vrste drveta,

$x$  ... bonitetni razred staništa s obzirom na tu vrstu,

$\varphi$  ... stepen sklopa,

$\xi$  ... njen udio u sastojini - omjer smjese (jеле i smrče),

$\lambda$  ... udio bukve u sastojini,

$d$  ... prsní prečnik srednjeg stabla razmatrane vrste drveta,

$\delta$  ... prsní prečnik srednjeg stabla partnera (druge odnosno drugih vrsta drveća, uvezši ih zajedno),

$A, B, C, F, G$  i  $H$  ... parametri.

Taksacioni elementi su izraženi uobičajenim načinima, tj.  
 $y$  u  $m^3/ha$ ,  $x$  rednim brojevima 1, 2, 3, 4 i 5,  $\Psi$  i  $\lambda$  - 0,1, 0,2 ... 1,0 (na bazi drvenih masa!),  $d$  i  $\delta$  u cm.

Na osnovu stečenih iskustava prilikom ranijih rješavanja ovog problema, bili smo sigurni da se na bazi ovih općih funkcija ne može pomoći metoda najmanjih kvadrata doći do dobrih rješenja jer su one vrlo krute. Da bi bile fleksibilnije, dodali smo im još po jedan sumand, i to prvoj  $L . \times \Psi \lambda$  i drugoj  $L . \times \Psi \lambda$ .

Kada su metodom najmanjih kvadrata određene veličine parametra, pokazalo se da su rješenja vrlo loša, i to zbog toga što dodavanjem ovih sumanda funkcije nisu postale dovoljno fleksibilne. To smo i očekivali. Naime, naše je iskustvo da se tim metodom, po pravilu, ne može doći do dobrog rješenja kada su odnosi vrlo složeni kao što su naši. Stoga smo nastavili rješavanje problema pomoći metoda sukcesivnih aproksimacija (3), polazeći od dobivenih rješenja pomoći metoda najmanjih kvadrata. Ali u toku tog rješavanja morali smo radi povećanja fleksibilnosti funkcija dodavati nove sumande, i to  $M . d \Psi \lambda$  odnosno  $M . d \Psi \lambda$ ,  $N . \delta \Psi \lambda$  odnosno  $N . \delta \Psi \lambda$ . Osim toga za jelu i smrču smo u sumandu  $H . x \Psi \lambda d \delta \lambda$  brisali faktor  $\lambda$ , a umjesto toga dodali smo funkciji sumand  $P . \lambda \Psi \lambda$ . Samo po sebi se razumije da se dodavanjem novih sumanda smanjivala podesnost funkcija za neposredno utvrđivanje zalihe vrste drveta u izvjesnoj mjeri, u onoj u kojoj se to odnosilo na bonitete staništa, prečnika srednjeg stabla razmatrane vrste drveta i prečnika srednjeg stabla partnera, a za jelu i smrču, još na udio bukve. One ne gube tu podesnost u onoj mjeri koja bi se odrazila na stepen sklopa i na udio razmatrane vrste - dakle, od taksacionih elemenata koji su "najuticajniji", jer su te varijable kao faktori zastupljene u svim sumandima. U kojoj mjeri je smanjena ta podesnost ne možemo reći. Ali možemo reći u kojoj mjeri su dobivene funkcije podesne za izračunavanje veličine zaliha za pojedine vrste drveća, kao i za sastojine, uvezši u cijelini. O tome će biti govora kasnije.

Za rješavanje ovog problema nisu vršena posebna snimanja na terenu nego je iskorišten materijal koji je ranije prikupljen u vezi sa ispitivanjem priroda prebornih šuma jelje, smrče i bukve i njihovih drugih taksacionih elemenata (9). Raspolažali smo prikupljenim materijalom na 357 probnih

parcela. Od tih parcela je na 250 bilo zastupljena jela, na 194 smrča i na 305 bukva. Parcele su imale veličinu od oko 1 ha.

Prilikom rješavanja ovog problema, čiste sastojine nisu izdvojeno tretirane nego su svrstavane u mješovite: tako npr. čista jelova preborna sastojina je tretirana kao mješovita sastojina jele - smrče - bukve kod koje je  $\varsigma = 1,0$ ,  $\lambda = 0,0$  i  $\delta = 30$ . To ima svojih osnova jer postoje postepeni prelazi između mješovitih šuma jele - smrče - bukve i čistih jelovih (koje su, istina, dosta rijetke).

#### REZULTATI ISPITIVANJA

Dobili smo za zalihe pojedinih vrsta drveća mješovite sastojine jele - smrče - bukve, sljedeće funkcije:

Za jelu

$$y = -4,489 x^2 \varphi \varsigma - 166 \varphi^2 \varsigma - 115,3 \varphi \varsigma^2 - 0,1346 d^2 \varphi \varsigma + \\ + 0,0299 \delta^2 \varphi \varsigma - 0,067 \times d \delta \varphi \varsigma + 10,454 \times \varphi \varsigma + 23,446 d \varphi \varsigma \\ + 11,536 \delta \varphi \varsigma - 160,1 \lambda \varphi \varsigma . \quad (1)$$

Za smrču

$$y = -9,772 x^2 \varphi \varsigma - 215 \varphi^2 \varsigma - 45,2 \varphi \varsigma^2 - 0,1071 d^2 \varphi \varsigma + \\ + 0,0651 \delta^2 \varphi \varsigma - 0,09014 \times d \delta \varphi \varsigma + 29,553 \times \varphi \varsigma + 20,899 d \varphi \varsigma \\ + 14,206 \delta \varphi \varsigma - 38,6 \lambda \varphi \varsigma . \quad (2)$$

Za bukvu

$$y = -0,295 x^2 \varphi \lambda - 106 \varphi^2 \lambda - 131,6 \varphi \lambda^2 + 0,0353 d^2 \varphi \lambda + \\ + 0,0471 \delta^2 \varphi \lambda - 0,06355 \times d \delta \varphi \lambda + 2,1 \times \varphi \lambda + 16,571 d \varphi \lambda + \\ + 7,702 \delta \varphi \lambda . \quad (3)$$

Te funkcije važe i za čiste sastojine jelu, smrče odnosno bukve. Ali u tom slučaju treba za varijablu  $\delta$  u funkcije uvrstiti prečnik od 30 cm, koliko je srednji prečnik partnera približno i iznosio. Naime, kada se probne parcele koje su nam poslužile kao izvorni materijal razvrstavaju u

više klasa s obzirom na udio npr. jelje, srednji prečnici smrče i bukve (uzevši ih zajedno) "konvergiraju" prema prečniku od 30 cm kada se smanjuje udio tih dviju vrsta, a ne, kako bi se u prvi mах moglo nekom učiniti, prema nuli. Samo po sebi se razumije da se u prvom i drugom slučaju treba za  $\delta$  uvrstiti 1,0 i za  $\lambda$  nulu, a za  $\lambda$  u trećem slučaju 1,0. Ako se to učini, dobivaju se sljedeće funkcije za određivanje veličine zalihe čistih jelovih, smrčevih i bukovih prebornih sastojina:

Za čiste jelove sastojine:

$$y = -4,489 \times^2 \varphi - 166 \varphi^2 + 257,7 \varphi - 0,1346 \cdot d^2 \varphi - \\ - 2,01 \cdot x d \varphi + 10,454 \times \varphi + 23,446 d \varphi \dots \dots \dots \quad (4)$$

Za čiste smrčeve sastojine:

$$y = -9,772 \times^2 \varphi - 215 \varphi^2 + 439,57 \varphi - 0,1071 d^2 \varphi - \\ - 2,7042 \cdot x d \varphi + 29,553 \times \varphi + 20,899 \cdot d \varphi \dots \dots \dots \quad (5)$$

Za čiste bukove sastojine:

$$y = -0,295 \cdot x^2 \varphi - 106 \varphi^2 + 141,9 \varphi + 0,0353 \cdot d^2 \varphi - \\ - 1,9065 \cdot x d \varphi + 2,1 \times \varphi + 16,571 \cdot d \varphi \dots \dots \dots \quad (6)$$

S obzirom na to da su se u izvornom materijalu prečnići srednjih stabala kretali od cca 18 do 45 cm, pomoću funkcija se mogu izračunavati zalihe za slučajeve kada se  $d$  odnosno  $\delta$  kreće u toj amplitudi. Za druge taksacione elemente koji su uzeti kao nezavisne varijable ne postoje takva ograničenja.


U slikama 1, 2 i 3 su prikazane neto - korelacije zapremina jelovih, smrčevih odnosno bukovih stabala mješovite preborne sastojine jele - smrče - bukve i taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori.

Do neto - korelaceione funkcije npr. izmedju zapremini jele i boniteta staništa s obzirom na jelu dolazi se, kako je poznato, na taj način što se u funkciju (1) za  $d$ ,  $\delta$ ,  $\varphi$ ,  $\delta$  i  $\lambda$  uvrste srednje veličine tih elemenata onih probnih parcela (našeg izvornog materijala) u kojim je jelka bila zastupljena.

Srednje vrijednosti odnosno veličine zavisnih taksacionih elemenata bile su sljedeće:



NETO KORELACIJA ZAPREMINJE JELE MJEŠOVITE PREBORNE SASTOJINE  
JELE, SMRĆE I BUKVE I  
NETTOKORELATION VOM TANNENVORRAT DES TANNEN-FICHTEN-BUCHEN PLENTERBESTANDES  
UND



Taksacioni elementi:	$x$	$\varphi$	$\psi$	$d$	$\delta$	$\lambda$
za jelu	2,91	0,73	0,48	30	32	0,34
za smrču	2,83	0,92	0,33	31	30	0,32
za bukvu	3,44	0,75		32	30	0,56

Prvim grafikonom na sl.1, kojim je prikazana neto - korelacija izmedju veličine, zapremine jele mješovite sastojine jele - smrče - bukve i boniteta staništa, prikazano je kako se smanjuje veličina te zapremine od I do V bonitetnog razreda kada  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $d$ ,  $\delta$  i  $\lambda$  imaju srednje veličine. Pri npr. većem udjelu jele od 0,48 bila bi krivulja strmija. To važi za drugu, treću i petu krivulju, kao i za pravac (šesti grafikon sl. 1).

U grafičkim prikazima su, razlikama izmedju ordinata nanesenih tačaka (neispunjeni kružići) i ordinata krivulja odnosno pravaca za iste apscise, predstavljene prosječne veličine rezidijuma za one parcele koje su se, s obzirom na veličinu nezavisne varijable, nalazile u određenim intervalima. Brojevi tih parcela su navedeni u visini oznake "n".

## D I S K U S I J A

Za nas je ovdje interesantno sljedeće:

kakve su neto - korelacije zapremine jelovih, smrčevih odnosno bukovih stabala preborne sastojine jele - smrče - bukve i taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori;

kolika je korelaciona veza izmedju zapremine jelovih, smrčevih odnosno bukovih stabala i tih nezavisnih faktora, uvezši ih zajedno, i

naročito kolika je pouzdanost određivanja zapremine jelovih, smrčevih odnosno bukovih stabala preborne sastojine jele - smrče - bukve pomoću funkcija, kao i utvrđivanje zapremine stabala svih triju vrsta drveća, uvezši ih zajedno. Dakle, zalihe preborne sastojine jele - smrče - bukve.

S obzirom na to da je u ovom radu, u odnosu prema ranijem (10), uzeto više nezavisnih faktora, moglo bi se očekivati neke promjene u neto - korelacijsama zapremine stabala vrste drveta i boniteta staništa, omjera

smjese razmatrane vrste drveta, prečnika njenog srednjeg stabla i sklopa sastojine u ovom adu u odnosu prema ranijem (10). Bitnije promjene se nisu javile. Izvjesna razlika se javila kod neto - korelacije zapremine stabala i boniteta staništa za jelu i za bukvu; dok su ranije krivulje od I prema V bonitetnom razredu opadale blago degresivno sada opadaju blago progresivno. Za smrču smo i ranije dobili krivulju koja opada blago progresivno. Također se javila mala razlika kod neto - korelacije zapremine bukovih stabala i prečnika srednjeg stabla bukve; sada se krivulja diže blago progresivno, dok se ranije dizala blago degresivno.


Dobivenu netu - korelaciju nije teško objasniti.

od I do V bonitetnog razreda, pri istim ostalim taksacionim elementima, smanjuje se zapremina stabala vrste drveta zato što su pri lošijem staništu stabla niža i što je stepen medjusobnog prekrivanja stabala manji. Naime, što je lošije stanište, vrsta drveta teže podnosi zasjenjivanje (15). Kako ta dva faktora djeluju u istom smislu, logično je očekivanje da krivulje opadaju progresivno.

Krivulja neto - korelacije zapremine stabala vrste drveta i sklopa sastojine diže se od manjih stepena sklopa do potpunog sklopa, što je i razumljivo. Ali krivulja se pri tome malo povija prema dolje. To se može objasniti time što u sastojini difuznog svjetla ima to više, što je, pri ostalim istim taksacionim elementima, manji stepen sklopa pa je veći i stepen medjusobnog prekrivanja stabala. Drugim riječima, broj stabala vrste drveta se u sastojini uslijed opadanja stepena sklopa sastojine ne smanjuje linearno nego je smanjivanje broja stabala nešto manje. Tako npr. ako stepen sklopa padne od 1,0 do 0,5, neće se, ako se vrijednost odnosno veličina ostalih taksacionih elemenata ne izmjeni, smanjiti zapremina stabala vrstic drveta za dvostruko nego za nešto manje.

I krivulja neto - korelacije zapremine stabala vrste drveta i njenog udjela u sastojini se, dižući se od manjih do većih omjera smjese, malo povija prema dolje. To se može objasniti konstatovanom pojavom da je u jednom uravnoteženom biotopu veća masa živih bića što je veći broj njihovih vrsta. U mješovitoj sastojini jele - smrče - kve svaka vrsta, po jedinici prostora koji zauzima, ima više stabala nego u čistoj sastojini jer se vrste medjusobno razlikuju u izvjesnoj mjeri u pogledu svojih ekoloških zahtjeva.

NETO-KORELACIJA ZAPREMINE SMRČE MJEŠOVITE PREBORNE SASTOJINE  
JELE, SMRČE I BUKVE I  
NETTOKORELATION VOM FICHTENVORRAT DES TANNEN-FICHTEN-BUCHEN PLENTERBESTANDES  
UND



Kako deblja stabla, po  $m^3$  svoje zapremine, zauzimaju veću površinu nego tanja, logično je što se krivulje neto - korelacije zapremina stabala vrsta drveća dižu ako se povećavaju srednji prečnici njihovih stabala. Naučno, pri istim vrijednostima odnosno veličinama ostalih nezavisnih taksacionih elemenata<sup>1)</sup>. Nešto je teže objasniti razliku između toka krivulja jеле i smrče, s jedne i bukve, s druge strane; dok se kod prvih dviju vrsta one dižu blago degresivno, kod bukve se dižu blago progresivno. To se javilo zato, što se od tanjih prema debljim bukovim stablima površina projekcije krošnje po  $1 m^2$  stabla povećava izrazito progresivno sve do debljinskog stepena od gotovo 70 cm, dok kod jеле počinje blago degresivno povećavanje te površine već kod debljinskog stepena od 30 cm. Kod smrče se to javlja kod još tanjih debljinskih stepenova. Ali to nije jedini razlog. Navedenim razlikama doprinosi to, što smrčeva i jelova stabla u starijoj dobi teže podnose zasjenjivanje nego bukova pa je smanjivanje stepena međusobnog prekrivanja stabala, uslijed povećanja srednjeg prečnika, kod smrče i jеле veće nego kod bukve.


Ovdje treba da istaknemo jednu okolnost koja utiče da krivulje nisu strmije uopće, da se krivulja za bukvu ne diže još progresivnije i da se krivulje za jelu i smrču dižu degresivno. Povećanje zapremine razmatrane vrste prati u stupu povećanje zapremine partnera (isti omjer smjese!), što povlači za sobom izvjesno smanjivanje prostora za razmatranu vrstu drveta odnosno koči povećanje njene zapremine uslijed povećanja njenog srednjeg prečnika /.

Krivulje neto - korelacije zapremina jelovih, smrčevih odnosno bukovih stabala i prečnika srednjih stabala njihovih partnera imaju isti oblik; uslijed povećanja srednjeg prečnika partnera zapremina stabala razmatrane vrste drveta se povećava blago progresivno. U drugom našem poglavljiju je objašnjeno zašto povećavanje prečnika srednjeg stabla partnera mora da povuče za sobom povećavanje zapremine stabala razmatrane vrste drveta. Da se krivulje moraju dizati progresivno može se objasniti malo prije izloženom "okočnošću", zbog kojeg se ovdje javlja obratan slučaj, tj. proširivanje prostora za razmatranu vrstu drveta.

1) Skrećemo pažnju da je omjer smjese iskazan na bazi odnosa drvnih masa vrsta drveća!

NETO-KORELACIJA ZAPREMINE BUKVE MJESOVITE PREBORNE SASTOJINE  
JELE, SMRĆE I BUKVE I

NETTOKORELATION VOM BUCHENVORRAT DES TANNEN-FICHTEN-BUCHEN PLENTERBESTANDES  
UND



Za dobivene neto - korelacije zapremine jelovih stabala odnosno smrčevih stabala i udjela bukve, objašnjenje je dato u drugom poglavlju.

Koreacione koeficijente smo odredili pomoću formule koju je Ezekiel iznio u svome poznatom udžbeniku (3). Oni iznose:

za jelu	.....	0,920
za smrču	.....	0,956
za bukvu	.....	0,951

Oni su znatno viši od koeficijenta kojeg smo dobili prilikom našeg ranijeg rješavanja ovog problema, naročito za jelu (10). Njihove veoma visoke vrijednosti ukazuju na to, da su odabranim funkcijama vrlo dobro obuhvaćeni koreacioni odnosi između zapremine stabala jеле, smrče odnosno bukve i taksacionih elemenata koji su uzeti kao nezavisni faktori. Koeficijenti determinacije iznose:

za jelu	$(0,920)^2 =$	0,85
za smrču	$(0,956)^2 =$	0,91
za bukvu	$(0,951)^2 =$	0,90

Prema tome, korelacijom su obuhvaćeni taksacioni elementi od kojih "zavisi" zapremina jеле sa 85 %, zapremina smrče sa 91 % i zapremina bukve sa 90 %, a ostali su van razmatranja elementi odnosno faktori od kojih zavise zapremine tih vrsta sa 15 %, sa 9 % odnosno 10 %. Među ove spadaju taksacioni elementi koje nije moguće utvrditi prilikom redovnih uredajnih radova, kao što je stepen medjusobnog prekrivanja stabala krošnjama. Budući da je zavisnost zapremine stabala jеле, smrče odnosno bukve od neobuhvaćenih elemenata odnosno faktora malo, može se tvrditi da se njihovim obuhvatnjem ne bi došlo do bitnije drukčijih neto - korelacija od onih do kojih smo mi došli. Drugim riječima, da dobivene neto - korelacije ne mogu bitnije odstupati od realnih.

Za nas je najvažniji odgovor na posljednje od tri pitanja koje smo postavili na početku ovog poglavlja: kakva je pouzdanost dobivenih funkcija za određivanje zapremine stabala pojedinih vrsta drveća i za određivanje zapremine stabala sastojine.

Ezekiel je u svom udžbeniku iznio u općem obliku funkciju za određivanje standardne greške veličine neke pojave koja je odredjena pomoću višestruke koreacione funkcije (3,str. 346). Od nje smo pošli prilikom iznalaženja funkcija za određivanje standardnih grešaka naših višestrukih koreacionih funkcija (1), (2) i (3). Radi lakšeg objašnjavanja što smo ustvari učinili i dobili, poslužićemo se jednim jednostavnim primjerom.

Radi određivanja krivulje visina za, recimo, čistu jelovu prebornu sastojinu od 50 ha, mjerimo visine oko 200 stabala, birajući ih sistemom koji isključuje subjektivizam. Prepostavimo da je za izjednačenje primijenjena funkcija parabole, da je ono izvršeno metodom najmanjih kvadrata, a zatim da je krivulja nanesena i da su nanesene visine svih premjerenih stabala.

Dobivena funkcija nije realna, kao naravno ni, krivulja<sup>1)</sup>. Realna leži ili više ili niže ili presjeca dobivenu krivulju itd. Oko dobivene krivulje postoji, između ostalih, i pojas (različne širine duž krivulje) unutar koga sa 68 % vjerovatnoćom leži realna krivulja visina stabala za odsjek. Za neki debljinski stepen, linije koje omedjavaju taj pojas, udaljene su od krivulje za veličinu  $\pm \delta_x$ , gdje je sa  $\delta_x$  obilježena standardna greška krivulje.

Prepostavimo da je dobivena krivulja nekim pukim slučajem realna. Od nenesenih tačaka (visina pojedinih stabala) nalazi se oko 68 % u pojasu koji je omedjen dvjema linijama, iznad i ispod krivulje visina, a udaljene od nje (u smjeru osovine y) za  $S = \sqrt{\frac{\sum z^2}{200-3}}$ , gdje su sa z obilježene udaljenosti pojedinih tačaka od krivulje. Ako bi se za neko stablo u sastojini debljinskog stepena x, nasumice odabranog, odredila njegova visina pomoću krivulje, od dobivene visine na taj način realna bi odstupala, a 68 % je vjerovatnoća da odstupanje ne bi bilo veće od S.

Međutim, učinjena pretpostavka ne stoji, tj. dobivena krivulja nije realna, pa bi to odstupanje bilo veće. Standardna greška utvrđivanja visine stabala iznosi:

$$\pm \sqrt{S^2 + \delta_x^2} \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

i 68 % je vjerovatnoća da odstupanje određene veličine visine stabala neće biti veće od te standardne greške.

Ako bi se pomoću krivulje odredila aritmetička sredina npr. za nasumice odabranih 100 stabala debljinskog stepena x, maksimalna relativna greška njenog utvrđivanja bila bi  $\pm \sqrt{\frac{S^2}{10} + \delta_x^2}$ , a za 1000 stabala ona bi iznosila  $\pm \sqrt{\frac{S^2}{31,62} + \delta_x^2}$ . Budući da se prvi sumand pod korjenom naglo smanjuje to bi se, ako se znatno poveća broj stabala za koji se utvrđuje aritmetička sredina njihovih visina, standardna greška te sredine, praktično uvezši, svela na standardnu grešku funkcije (krivulje) kod debljinskog stepena x,

1) Realna bi se dobila kada bi se izmijerile visine svih stabala u sastojini.

To znači da se do funkcije za određivanje standardne greške neke jednostavne funkcije može doći, ako se raspolaze funkcijom koja je analogna funkciji (7), jednostavnim brisanjem veličine  $S^2$  pod korjenom <sup>1)</sup>.

To ne važi kada se radi o složenim funkcijama, kao što su funkcije (1), (2) i (3). Ako se to ipak učini, dobiva se funkcija koja daje nešto veće standardne greške funkcije od realnih; da bi se dobila realna funkcija, trebalo bi ispod korijena odbiti nešto veću veličinu od  $S^2$ . Budući da nije poznato kolika je ta razlika, to smo odbili samo  $S^2$ . Prema tome, dobivene funkcije za određivanje standardnih grešaka funkcija (1), (2) i (3) daju nešto veće standardne greške od realnih.

Dobili smo vrlo složene funkcije i one glase:

Za jednu

$$\begin{aligned}\sigma_y^2 &= \frac{\bar{s}^2}{n} + \bar{s}^2 \varphi^2 \delta^2 \{ 0,000002868 \delta^4 + 1,056 x^2 + 0,01253 d^2 + \\ &+ 0,01076 \delta^2 + 0,02382 x^4 + 1,411 \varphi^2 + 1,208 \delta^2 + 0,000002987 d^4 + \\ &+ 0,0000001721 x^2 d^2 \delta^2 + 1,258 \lambda^2 + 2 [\delta^2 (0,00059 x + 0,00007403 d - \\ &- 0,0001616 \delta - 0,00006549 x^2 - 0,0001814 \varphi + 0,0003388 \delta - \\ &- 0,0000007564 d^2 - 0,0000002568 x d \delta + 0,0002966 \lambda) + x (- 0,03432 d - \\ &- 0,02241 \delta - 0,1462 x^2 - 0,4952 \varphi - 0,2455 \delta + 0,0006446 d^2 - \\ &- 0,0002157 x d \delta - 0,2389 \lambda) + d (- 0,006789 \delta + 0,003335 x^2 - \\ &- 0,02009 \varphi - 0,01889 \delta - 0,000185 d^2 + 0,0001086 x d \delta + 0,002494 \lambda + \\ &(0,003907 x^2 - 0,001912 \varphi - 0,02434 \delta + 0,000088 d^2 + 0,00000205 x d \delta - \\ &- 0,02653 \lambda) + x^2 (0,05504 \varphi + 0,0254 \delta - 0,0000519 d^2 + 0,00001144 x d \delta + \\ &+ 0,02488 \lambda) + \varphi (0,08115 \delta + 0,000135 d^2 + 0,0001858 x d \delta - \\ &- 0,02216 \lambda) + \delta (0,0002015 d^2 + 0,00008313 x d \delta + 0,7623 \lambda) + \\ &+ d^2 (- 0,000000308 x d \delta - 0,00009015 \lambda) + 0,00008131 x d \delta \lambda ] \};\end{aligned}$$

1) Taj postupak je bespredmetan kada su u pitanju jednostavne funkcije za koje je riješeno pitanje utvrđivanja njihovih standardnih greški, kao što je parabola. Interesantan je kada se radi o složenim funkcijama za koje to nije riješeno, kao što su naše.

Za smrču

$$\begin{aligned}\delta_y^2 &= \frac{\bar{s}^2}{n} + \bar{s}^2 \cdot \varphi^2 \cdot \gamma^2 \left\{ 0,00002131 \delta^4 + 1,19 x^2 + 0,03099 d^2 + \right. \\ &+ 0,05373 \delta^2 + 0,0257 x^4 + 2,961 \cdot \varphi^2 + 1,992 \gamma^2 + 0,000008097 d^4 + \\ &+ 0,0000004816 x^2 d^2 \delta^2 + 3,393 \cdot \lambda^2 + 2 [\delta^2 (- 0,001068 x + \\ &+ 0,0004586 d - 0,001035 \delta - 0,00002257 x^2 + 0,002878 \varphi + 0,0007924 \gamma - \\ &- 0,00000566 d^2 - 0,000001035 xd\delta + 0,0002324 \lambda) + x (- 0,05204 d - \\ &- 0,03917 \delta - 0,1488 x^2 - 0,2898 \varphi - 0,1177 \gamma + 0,001263 d^2 - \\ &- 0,0004668 xd\delta - 0,3068 \lambda) + d (- 0,02633 \delta + 0,006598 x^2 + 0,004715 \varphi - \\ &- 0,09373 \gamma - 0,0004789 d^2 + 0,00001309 xd\delta - 0,01682 \lambda) + \\ &+ \delta (0,002056 x^2 - 0,1716 \varphi - 0,03943 \gamma + 0,0003507 d^2 + 0,00002482 xd\delta - \\ &- 0,03477 \lambda) + x^2 (0,01625 \varphi + 0,01543 \gamma - 0,000124 d^2 + \\ &+ 0,00001975 xd\delta + 0,03131 \lambda) + \varphi (0,5337 \delta - 0,0003391 d^2 + \\ &+ 0,0003128 xd\delta - 0,06705 \lambda) + \gamma (0,001282 d^2 + 0,0001481 xd\delta + \\ &+ 1,411 \lambda) + d^2 (- 0,0000006408 xd\delta + 0,000075 \lambda) + 0,0001944 xd\delta\lambda] \};\end{aligned}$$

Za bukvu

$$\begin{aligned}\delta_y^2 &= \frac{\bar{s}^2}{n} + \bar{s}^2 \varphi^2 \lambda^2 \left\{ 0,000001239 d^4 + 0,000001814 \delta^4 + \right. \\ &+ 0,2572 \cdot x^2 + 0,00565 d^2 + 0,00648 \delta^2 + 0,006532 x^4 + 0,772 \varphi^2 + \\ &+ 0,2977 \lambda^2 + 0,00000005734 x^2 d^2 \delta^2 + 2 [d^2 (- 0,0000003709 \delta^2 + \\ &+ 0,000235 x - 0,00007951 d + 0,00003559 \delta - 0,00002512 x^2 + \\ &+ 0,0001871 \varphi + 0,00006299 \lambda - 0,00000006637 xd\delta) + \delta^2 (0,0001377 x \\ &+ 0,00004174 d - 0,0001005 \delta - 0,000001022 x^2 + 0,0001913 \varphi + \\ &+ 0,00016 \lambda - 0,0000001101 xd\delta) + x (- 0,01467 d - 0,006761 \delta - \\ &- 0,03664 x^2 - 0,05116 \varphi - 0,0002533 \lambda - 0,00002657 xd\delta) + \\ &+ d (- 0,003197 \delta + 0,002128 x^2 - 0,01388 \varphi - 0,004964 \lambda + 0,0000004611 \cdot \\ &xd\delta) + \varphi (0,0004361 x^2 - 0,01952 \varphi - 0,01047 \lambda + 0,000001673 xd\delta) + \\ &+ x^2 (0,002751 \varphi - 0,001245 \lambda - 0,000003411 xd\delta) + \\ &+ \gamma (- 0,03006 \lambda + 0,00006001 xd\delta) + 0,0000113 xd\delta\lambda] \}\end{aligned}$$

Sa  $\delta_y$  je označena standardna greška (funkcije).

$$\bar{s} = \sqrt{\frac{\sum z^2}{n-m}}, \text{ gdje su } z \text{ označeni rezidijumi (razlike između konstatovanih}$$

zapremina stabala jele, smrče odnosno bukve i određenih zapremina po funkcijama (1), (2) i (3), a sa m broj parametara funkcije (1), (2) odnosno (3). Sa n je označen broj probnih parcela. Ostale oznake su iste kao i u funkcijama (1), (2) i (3).

Ove nam funkcije mogu poslužiti za izračunavanje približne standardne greške koju činimo prilikom primjene funkcije (1), (2) ... (6) za određivanje zapremine jelovih, smrčevih odnosno bukovih stabala preborne sastojine - smrče - bukve ako su nam poznati taksacioni elementi koji su uzeti kao nezavisne variable. Razlog je onoj isti koji smo malo prije naveli, kad je bilo govor o određivanju aritmetičke sredine velikog broja stabala pomoću krivulje visina. Naime, kada utvrđujemo kolika treba da bude veličina zalihe preborne sastojine po ha (optimalne zalihe, normalne), utvrđujemo prosječnu zalihu za sve sastojine koje pripadaju onoj kategoriji šume koja je određena odabranim nezavisnim taksacionim elementima. Dakle, ne radi se o utvrđivanju zalihe neke sastojine od 1 ha, koliko su imale naše probne parcele, nego o prosječnoj sastojini čija ukupna površina iznosi, po pravilu, mnogo hiljada hektara.

Za nekoliko slučajeva smo pomoću funkcija (1), (2) i (3) izračunali zapremine jelovih, smrčevih i bukovih stabala prebornih sastojina, kao i standardne greške izračunatih zapremina pomoću navedenih funkcija, i podatke unijeli u tabelu 1. U tabeli smo iznijeli i maksimalne relativne greške utvrđenih zapremina na bazi 95 % vjerovatnoće (26). Izračunati su ti podaci i za mješovite sastojine kao cijeline.

Za izračunavanje njihovih standardnih (i maksimalnih relativnih) grešaka primjenjena je poznata formula koja je razradjena na bazi pretpostavke da, recimo za naš slučaj, veličina zapremine jedne vrste drveta (pri određenim veličinama odnosno vrijednostima zavisnih taksacionih elemenata!) ne zavisi od veličine zapremine druge vrste drveta odnosno drugih dviju vrsta drveća<sup>1)</sup>. Kako to ne stoji, to su realne standardne i maksimalne relativne greške nešto veća od navedenih pod 8d, 9d i 10c<sup>2)</sup>.

1) Primijenjena je formula  $\delta_s = \sqrt{\delta_j^2 + \delta_{smr}^2 + \delta_{bk}^2}$ . Koliko nam je poznato, za slučaj kada postoji zavisnost nije teoretski razradjen postupak za određivanje standardne greške.

2) Realne maksimalne relativne greške morale bi, po našem ubjedjenju, biti znatno manje od ponderisanog prosjeka tih grešaka za pojedine vrste drveća koje sačinjavaju mješovitu sastojinu.

Tabela 1

Red. broj	Vrsta drveta	Nezavisni taksacioni element					$\delta_y$ u m <sup>3</sup>	$\delta_y$ u m <sup>3</sup>	Maksimalna relativna greška u %
		x	$\varphi$	$\delta$	$\lambda$	d			
<u>Čiste preborme sastojine</u>									
1.	jela	3	0,7	1,0	0,0	30	(30)	374	$\pm$ 10,8
2.	jela	4	0,7	1,0	0,0	24	(30)	283	$\pm$ 15,6
3.	smrča	3	0,7	1,0	0,0	30	(30)	404	$\pm$ 11,4
4.	smrča	2	0,7	1,0	0,0	26	(30)	448	$\pm$ 12,7
5.	bukva	3	0,7	-	1,0	30	(30)	300	$\pm$ 6,9
6.	bukva	2	0,73	-	1,0	25	(30)	298	$\pm$ 7,9
7.	bukva	4	0,68	-	1,0	22	(30)	195	$\pm$ 8,9
<u>Mješovite sastojine jela - smrče - bukve</u>									
a)	jela	3	0,5	0,3	30	30	197	$\pm$ 6,0	$\pm$ 6,1
b)	smrča	3	0,2	0,3	30	30	84	$\pm$ 3,8	$\pm$ 9,0
c)	bukva	3	-	0,3	30	30	109	$\pm$ 4,1	$\pm$ 7,5
8.	d) ukupno	0,7					390	$\pm$ 8,4	$\pm$ 4,3
a)	jela	3	0,7	0,1	26	24	228	$\pm$ 7,5	$\pm$ 6,6
b)	smrča	3	0,2	0,1	25	26	74	$\pm$ 4,4	$\pm$ 12,0
c)	bukva	3,6		0,1	22	26	28	$\pm$ 2,8	$\pm$ 19,6
9.	d) ukupno	0,7					330	$\pm$ 9,1	$\pm$ 5,5
a)	jela	4	0,6	0,4	24	20	131	$\pm$ 8,4	$\pm$ 12,8
b)	bukva	4,6		0,4	20	24	80	$\pm$ 10,6	$\pm$ 13,2
10.	c) ukupno	0,67					211	$\pm$ 9,9	$\pm$ 9,4

Iz izloženih podataka se vidi da za čiste jelove, smrčeve i bukove prebome sastojine te za mješovite prebome sastojine jele, smrče i bukve (kao cjeline!) maksimalne relativne greške iznose od cca  $\pm 6\%$  do  $\pm 10\%$ . Manje greške su se javile u onim slučajevima kada se veličine odnosno vrijednosti nezavisnih faktora ne razlikuju mnogo od prosječnih njihovih veličina odnosno vrijednosti izvornog materijala. Tako su npr. odstupanja nezavisnih taksacionih elemenata od prosječnih kod sastojine pod rednim brojem 9 veća nego kod sastojine pod rednim brojem 8, pa su veće i maksimalne relativne greške.

To važi i za sastojinu:

pod brojem 10 u odnosu na sastojinu pod brojem 9,

pod brojem 2 u odnosu na sastojinu pod brojem 1,

pod brojem 4 u odnosu na sastojinu pod brojem 3,

pod brojem 6 u odnosu na sastojinu pod brojem 5

itd.

Izloženo važi i za pojedine vrste drveća mješovitih sastojina. Maksimalne relativne greške izračunatih njihovih zapremina iznose od cca  $\pm 6\%$  do  $\pm 13\%$ . Istaže se greška obračunate zapremine bukve kod sastojine pod rednim brojem 9, i to zato što se nezavisni taksacioni elementi za bukvu mnogo razlikuju od prosječnih elemenata izvornog materijala.

Odstupanja nezavisnih taksacionih elemenata od prosječnih elemenata izvornog materijala ne izazivaju jednaka povećanja maksimalnih relativnih grešaka utvrđenih zapremina, kada se radi o odstupanjima koja za sobom povlače povećanje zapremine vrste drveta odnosno sastojine i o odstupanjima koje povlače smanjivanje tih zapremina. Dok je u prvom slučaju povećanje maksimalnih relativnih grešaka neznatno, u drugom je ono vrlo veliko. To je i razumljivo.

Greške izračunatih zapremina po funkcijama dolaze do izražaja kod mješovitih sastojina: omjer smjese izračunate zapremine sastojine razlikuje se od omjera smjese od kojeg se pošlo prilikom izračunavanja zapremina pojedinih vrsta drveća. Ako se kod mješovite sastojine pod rednim brojem 8 uzme ukupna zapremina od  $390 \text{ m}^3$  kao realna, onda bi s obzirom na omjer smjese od kojeg se pošlo, tj. jela 0,5, smrče 0,2 i bukva 0,3, trebalo da zapremina jelovih stabala iznosi  $195 \text{ m}^3$ , smrčevih  $78 \text{ m}^3$  i bukovih  $117 \text{ m}^3$ . Izračunate zapremine iznose  $197 \text{ m}^3$ ,  $84 \text{ m}^3$  odnosno  $109 \text{ m}^3$ . Kod mješovite sastojine pod rednim

brojem 9 trebalo bi, ako se prihvate njene "ukupne" zapremine kao realne, da — premina jele iznosi  $231 \text{ m}^3$ , smrče  $66 \text{ m}^3$  i bukve  $33 \text{ m}^3$ , a kod sastojine pod rednim brojem 10, uz istu prepostavku, trebalo bi da zapremina jele iznosi  $127 \text{ m}^3$  i zapremina bukve  $84 \text{ m}^3$ . I kod ova dva slučaja su se javile razlike, što je, naravno i logično. Važno je to da razlike leže u okviru izračunatih maksimalnih relativnih grešaka.

To istovremeno ukazuje da primijenjene funkcije za izračunavanje standardnih grešaka zapremina jelovih, smrčevih i bukovih stabala sastojine jele, smrče i bukve ne odstupaju mnogo od realnih, bar ne u slučajevima za koje smo mi zainteresovani. Navedenim primjerima su, s obzirom na veličinu maksimalnih relativnih grešaka, uglavnom obuhvaćeni svi slučajevi koji će se javiti prilikom utvrđivanja normalnih sastava. Nisu obuhvaćeni slučajevi I i V bonitetnog razreda. Međutim, oni su sa privrednog stanovišta beznačajni jer šume i šumska zemljišta tih bonitetnih razreda participiraju u ukupnoj površini šuma odnosno šumskih zemljišta sa oko 3 %.

#### Z A K L J U Č A K

Na osnovu izloženog, posebno s obzirom na činjenicu da utvrđene korelacije spadaju u kategoriju "veoma visokih korelacija", možemo tvrditi da su one realne u velikom stepenu i da mogu poslužiti kao vrlo solidne osnove za rad u praksi.

Prilikom ocjene funkcija pod (1), (2) i (3) za određivanje zapremine jelovih, smrčevih i bukovih stabala prebornih sastojina jele, smrče i bukve treba imati u vidu sljedeće činjenice: prvo, da mi buduće potrebe društva u pogledu asortirana glavnih šumskih proizvoda ne možemo pouzdano utvrđivati nego se moramo zadovoljavati aproksimativnim ocjenama i drugo, da ne možemo tačnije odrediti deblijinske prireste sastojina normalnog sastava. Kako od tih elemenata zavisi deblijinska struktura stabala vrste drveta preborne sastojine, to se ne mogu tačnije utvrđivati prečnici njihovog srednjeg stabla. Osim toga ne može se tačnije utvrditi ni normalni stepen sklopa. Prema tome, ne mogu se sigurnije utvrditi ni neki od naših nezavisnih taksacionih elemenata. Iz ovoga se

može zaključiti da nas pouzdanost dobivenih funkcija za određivanje zapremina može zadovoljiti, jer su greške funkcija relativno male. Ne treba gubiti izvida da se radi o biološkoj oblasti u kojoj gotovo svaka pojava zavisi od bezbroj faktora. Mi smo se morali ograničiti na jedan njihov dio, na onaj koji se u redovnoj praksi utvrđuje. Na sreću njihov uticaj je vrlo veliki.

Na osnovu izloženog može se učiniti sljedeća preporuka za utvrđivanje zapremine jelovih, smrčevih i bukovih stabala mješovite preborne sastojine jеле, smrče i bukve: najprije treba pomoću funkcija izračunati zapremine stabala pojedinih vrsta drveća, njih sumirati, a zatim na osnovu ukupne zapremine sastojine i omjera smjese, od kojih se pošlo, izračunati zapremine pojedinih vrsta drveća. Ovo stoga što je "ukupna" zapremina opterećena manjom relativnom greškom nego zapremine pojedinih vrsta drveća.

Matić ing. Vasilije

DIE ABHÄNGIGKEIT DES VORRATES IM PLEENTERARTIGEN TANNEN-FICHTEN-  
- UND BUCHENBESTAND VON ANDEREN TAXATIONSELEMENTEN DES  
BESTANDES

Z u s a m m e n f a s s u n g

In dieser Abhandlung wurden die Untersuchungsresultaten über die Korrelationsbeziehungen zwischen den Tannen-Fichten- und Buchenvorrat plenterartiger Rein- und Mischbestände einerseits und die Höhenbonität mit Rücksicht auf betreffende Holzart, ihren Anteil im Bestande, ihren Mitteldurchmesser, den Mitteldurchmesser anderer Holzarten und den Beschirmungsgrad anderseits dargelegt. Ausserdem wurde für Tanne und Fichte auch die Beziehung zwischen den Tannen- bzw. Fichtenvorrat und den Buchenanteil umfasst. Für diese Untersuchungen wurden mehrfache Korrelation angewandt. Zur diesen Zweck wurden diejenige Funktionen angewandt die unmittelbare Bestimmung des Tannen-, Fichten- und Buchenvorrats ermöglichen wenn die Taxationselemente, die als unabhängige Faktoren angenommen wurden, bekannt sind.

Erhaltene Funktionen für die Tanne, Fichte und Buche (1), (2) und (3) beziehen sich auf die Mischbestände und Funktionen (4), (5) und (6) auf die Reinbestände. Die Variablenbezeichnung sind aus dem Bildern sichtbar. In den Bildern sind Nettokorrelationsbeziehungen, die Probeflächenzahlen und die durchschnittlichen Residuumgrössen dargestellt. Die Probeflächen waren ungefähr 1 ha gross.

Korrelations- und Determinations koeffizienten sind folgende: 0,920 bzw. 0,85 für die Tanne, 0,956 bzw. 0,91 für die Fichte und 0,951 bzw. 0,90 für die Buche. Autor hat gezeigt dass der maximale relative Fehler des mittels der Funktionen berechneten Bestandesvorrates nicht grösser von  $\pm 5 - 10\%$  ist. Grössere Fehler vorkommen dann wenn es sich um die Fälle handelt, die selten sind.

## LITERATURA

1. BIOLEY, C.D., prevod EBERBACH: Forsteinrichtung auf der Grundlage der Erfahrung und insbesondere des Kontrollverfahrens. Karlsruhe, 1922
2. DRINIĆ, P.: Taksacione osnove za gazdovanje šuma crnog bora u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo, Sarajevo, 1963
3. EZEKIEL, M.: Methods of Correlation Analysis. Second edition. New York, 1956
4. FLURY, Ph.: Über den Aufbau des Plenterwaldes. Mitteil. der Schweiz. Centralanstalt f.d. forstliche Versuchswesen. XV.B., H.2, 1929
5. FRANÇOIS, T.: La composition theorique normale de futais jardinées de Savoie. Revue de eaux et forêts 1938. Prevod K.Pintarić - rukopis
6. KLEPAC, D.: Novi sistem uredjivanja šuma, Zagreb, 1961
7. KNUCHEL, H.: Planung und Kontrolle im Forstbetrieb. Aarau, 1950
8. MATIĆ, V.: Normalno stanje jelovih i smrčevih prebornih šuma. Radovi Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, Sarajevo, 1956
9. MATIĆ, V.: Taksacioni elementi prebornih šuma jele, smrče i bukve. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo, Sarajevo, 1959
10. MATIĆ, V.: Osnovi i metod utvrđivanja normalnog sastava prebornih sastojina jele, smrče, bukve i hrasta na području Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo, Sarajevo br.8, 1963

11. MILETIĆ, Ž.: Metod normale uredjivanja preborne šume na Kršu. Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, 1957
12. PRODAN, M.: Die theoretische Bestimmung des Gleichgewichtszustandes im Plenterwalde. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen, 1949
13. SCHAEFFER-GASIN-D'ALVERNAY.: Sapinieres, Paris, 1930. Prevod K.Pintarić - rukopis
14. STOJANOVIĆ, O.: Taksacione osnove za gajdovanje šumama bijelog bora u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo, Sarajevo, 1966
15. WALTER, H.: Grundlagen der Pflanzenverbreitung, Standortslehre, Stuttgart, 1955

## S A D R Ž A J

	Strana
P R O B L E M	5
RADNE HIPOTEZE I METODIKA RADA	7
REZULTATI ISPITIVANJA	12
D I S K U S I J A	14
Z A K L J U Č A K	24
ZUSAMMENFASSUNG	26
LITERATURA	27

Vukmirović V.:

ISTRAŽIVANJE UČEŠĆA SORTIMENATA BUKVE U ČISTIM  
I MJEŠOVITIM BUKOVIM SASTOJINAMA U BOSNI  
- SORTIMENTNE TABLICE -

DIE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN SORTIMENTENANFALL  
BEI DER BUCHE IN DER BUCHENBESTÄNDEN BOSNIENS

## UVOD I PROBLEM

Glavnu osnovu za zasnivanje šumarske politike i planiranje razvoja šumarstva i drvene industrije čini što obuhvatnije poznavanje stvarnog stanja šumskog fonda, znači poznavanje drvene zalihe ne samo u pogledu kvantiteta nego i u pogledu kvaliteta, tj. zdravstvenog stanja stabala i njihove tehničke upotrebljivosti. Na osnovu poznavanja ovakve kompleksne strukture drvene zalihe moguće je vršiti realnije planiranje i analizu gazdovanja - kontrolu uspjeha uzgojnih i ostalih radova.

S obzirom na navedeno smatramo neophodno potrebnim da uredajani elaborati osim ukupne količine drvene zalihe razvrstane po debljinskim stepenima i klasama, sadrže i količine sortimenata koji bi se dobili racionalnim iskorišćenjem tih drvenih masa.

Prva sistematska prikupljanja i obrada podataka, u cilju prikaza šumskog fonda i u pogledu kvaliteta stabala i količina sortimenata, započeta su u našoj Republici 1964. godine u okviru provođenja inventure šuma na velikim površinama.

Za brzo i ekonomično određivanje količine sortimenata pojedinih stabala ili sastojina služe odgovarajuće tablice sortimenata.

U nas je međutim u tom pogledu vrlo malo učinjeno, tako da se nedostatak sortimentnih tablica uveliko osjeća. Do sada su izrađene samo tablice sortimenata za jelu i smrču (9) koje ne iskazuju trupce po klasama nego samo u ukupnom iznosu, a koje su trebale samo privremeno, kako to i sami autori navode, da posluže potrebama prakse.

Zbog takve situacije, smatramo da je neophodno potrebno pristupiti izradi odgovarajućih tablica sortimenata i to prvenstveno za naše privredno najznačajnije vrste drveća: bukvu, jelu i smrču.

U ovom radu pristupili smo istraživanju učešća pojedinih sortimenata kod sječe i izrade bukovih stabala u čistim i mješovitim bukovim sastojinama na području naše Republike. Cilj istraživanja je izrada jedinstvenih sortimentnih tablica za bukvu, koje će omogućiti jednostavnu i ekonomičnu procjenu sortimenata, kako u ukupnoj drvenoj zalihi, tako i u doznačenoj drvenoj masi, za svaku konkretnu sastojinu.

## OSNOVNI PODACI

Osnovni materijal za ova ispitivanja prikupljen je u čistim i mješovitim sastojinama bukve u 16 odjeljenja na području 12 gospodarskih jedinica: Mehina Luka, Pogorelica-Garež, Radava, Kruščica, Čememica, Tisovac, Manjača, Jadovnik, Krnješa, Kozara-Vrbaška, Gostilja i Jablanička Rijeka.

Ispitivanja su obuhvatila 895 bukovih stabala. Budući da smo istraživanja vršili po tehničkim kvalitetnim klasama stabala u tabeli 1 navedena je raspodjela tih stabala po deblijinskim stepenima i kvalitetnim klasama.

Tabela 1

Debljinski stepen cm	Tehnička kvalitetna klasa			
	I	II	III	IV
12,5	10	-	12	6
17,5	30	-	34	16
22,5	28	-	39	23
27,5	28	-	32	20
32,5	17	23	25	8
37,5	27	19	9	10
42,5	36	17	17	10
47,5	24	21	17	7
52,5	31	20	12	6
57,5	22	18	14	9
62,5	30	8	13	4
67,5	21	11	7	2
72,5	17	5	6	3
77,5	11	9	5	8
80 -	12	8	15	2
	344	159	257	134
				894

Manji broj stabala u četvrtoj kvalitetnoj klasi je posljedica čestog lomljenja i raspadanja trulih, neutralnih i šupljih dijelova debla prilikom sječe (obaranja) stabala ove kvalitetne klase, tako da se veći broj stabala izdvojenih za ova istraživanja nije mogao koristiti. Razlog manjeg broja stabala u najjačim deblijinskim stepenima uslovljen je manjim brojem tih stabala u sastojinama.

Istraživanja su bila vezana na redovnu sjeću doznačenih stabala. Terenski radovi su vršeni od 1964-1968.godine.

Radove na terenu vršili su časovnici šumarstva. Izradu metodike rada, zatim izbor područja istraživanja, te neposredno rukovodjenje radovima i instruktažu obavili su autor i M a r i j a n inž. Jovan kao spoljni saradnik Instituta za šumarstvo. Znatan dio jednostavnijih tehničkih poslova u birovu obavila je Ž i v a n o v i ē Milka, pomoći laborant. Verifikaciju tablica izvršio je Dolić inž. Ninoslav. Svim pomenutim kao i rukovodiocima i osoblju preduzeća na čijem smo području vršili terenske radove, a koji su nam ukazali veliku pomoć pri snimanju podataka i ovom prilikom se zahvaljujemo.

#### METODIKA ISTRAŽIVANJA

Procentualno učešće pojedinih sortimenata u ukupnoj drvnoj masi stabla i sastojine ovisno je od dva faktora: dimenzija i tehničkog kvaliteta stabla. U pogledu zavisnosti prvog faktora na procentualno učešće pojedinih sortimenata u ukupnoj drvnoj masi stabla, istraživanja koja je proveo Flury (2) prilikom saставljavanja tablica sortimenata pokazala su da se učešće sortimenata za stabla istog prsnog prečnika i kvaliteta, a raznih visina mijenja samo u absolutnom iznosu, dok u procentualnom iznosu ostaje isto. Tu postavku Flury-a potvrdila su i istraživanja postotnog odnosa sortimenata kod jele Plavšića i Golubovića (5). Ta činjenica olakšava izradu tablica jer od dimenzija stabla (prsti prečnik i visina stabla) dolazi u obzir samo prsti prečnik.

Uticaj drugog faktora - tehničkog kvaliteta stabla - na procentualno učešće pojedinih sortimenata je zbog veoma lošeg stanja šuma u Bosni i Hercegovini, obzirom na kvalitet stabala, vrlo značajan. Zbog velikog variranja kvaliteta stabala, a to znači i variranja procentualnog učešća pojedinih sortimenata, moraju se sortimentne tablice izradjivati posebno za svaku kvalitetnu klasu stabala jer izrada, pa prema tome i primjena, jedinstvenih tablica, zbog vrlo velike amplitude u pogledu kvaliteta stabala bila bi dosta nepouzdana.

Zbog postojanje takve situacije istraživanja smo proveli po izdvojenim tehničkim kvalitetnim klasama.

Za tehničku klasifikaciju stabala primijenjene su tehničke kvalitetne klase koje su predviđene u metodici inventure šuma na velikim površinama.<sup>\*)</sup> Po toj klasifikaciji vršena je kvalitetna procjena stabala u okviru inventure šuma na velikim površinama, a vrši se i pri izradi šumsko privrednih osnova.

#### RAD NA TERENU

U odjeljenjima u kojima su preduzeća provedla doznaku i pristupila redovnoj sjeći i izradi bukovih stabala, izvršili smo odabiranje i obilježavanje doznačenih stabala prije sječe. Osnovni kriterij pri izdvajaju stabala, je bio da se što više obuhvati varijabilitet tehničkog kvaliteta stabala unutar pojedinih deblijinskih stepeni,

Prije nego što su, na taj način izdvojena, stabla posjećena izmjerena je prečnik na 1,30 i ocjenjena tehnička kvalitetna klasa, po klasifikaciji iz navedene metodičke. Zatim je stablo zavedeno sa svojim rednim brojem, pršnjim prečnikom i tehničkom kvalitetnom klasom u formular.

Treba napomenuti da okularno ocjenjenu kvalitetnu klasu nismo mijenjali bez obzira na to što se u daljem radu prilikom sjeće i izrade na izvesnom manjem broju stabala pokazalo, da ocjenjena kvalitetna klasa ne odgovara stvarnoj kvalitetnoj klasi, jer se pretpostavlja da se po vanjskom izgledu stabla ne mogu uočiti osobine koje su ustanovljene prilikom sjeće i izrade.

Nakon obilježavanja stabala vršeno je obaranje stabala. Drvna masa stabala određena je sekcionom metodom. Pri sekcionisanju određena je drvna masa od 7 cm naviše (krupnog drveta) i drvna masa od 3-7 cm prečnika.

---

<sup>\*)</sup> Matić V.: Metod inventure šuma za velike površine. Institut za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Sarajevu 1964.god.

U cilju korišćenja oborenih stabala i za druga istraživanja, osim unakrsnog mjerjenja prečnika na sredini svake sekcije, mjerena su i u odgovarajućim rubrikama formulara evidentirana još sljedeća obilježja stabla:

- opseg na 1,30 m
- dužina od prsnog prečnika do - prve zeleno grane
- kraja debla
- vrha stabla
- dužina tehničke oblovine
- prečnik u polovini dužine tehničke oblovine
- prečnik u polovini totalne visine
- prečnik u polovini nadprsne visine
- debljina kore: na panju, prsnoj visini i u sredini sekcija debla
- prečnik i visina panja

Poslije toga stablo je iskrojeno i izradjeno u sortimente.

Izradjivani su sljedeći sortimenti: trupci za furnir i ljuštenje, trupci za piljenje - I klasa, trupci za piljenje - II klasa, trupci za piljenje - III klasa, celulozno drvo, drvo za ogrjev - I/II klasa, drvo za ogrjev - III klasa i sječenice. Naime, izradjeni su sortimenti koji su kod sječe i izrade bukovih stabala u našoj praksi uobičajeni.

Klasiranje sortimenata vršeno je prema uslovima JUS-a iz 1955. godine koji je u vrijeme radova na terenu bio na snazi.

#### REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Na terenu snimljeni podaci, razrađeni su i obračunati u Institutu. Prvo je odredjena drvna masa stabala sa korom i to: drvna masa debljine iznad 7 cm i posebno drvna masa debljine od 3-7 cm. Nakon toga odredjena je drvna masa svakog pojedinog sortimenta, te masa otpatka (trulež, kora sa izuzetkom kod ogrevnog drveta, gubici pri sjeći i izradi).

Tako obradnjene podatke razstali smo po debljinskim stepenima širine 5 cm i navedenim tehničkim kvalitetnim klasama. Zbrajanjem bruto

drvnih mase i drvnih mase istih sortimenata i otpadka u debljinskom stepenu dobivena je ukupna bruto masa i ukupna masa pojedinih sortimenata i otpadak u debljinskom stepenu za odgovarajuću tehničku kvalitetnu klasu.

Izračunate prosječne drvine mase krupnog drveta, pojedinih sortimenata i otpadka izravnali smo grafičko-računskim metodom. Iz odnosa izračunate drvine mase pojedinih sortimenata i krupnog drveta (masa iznad 7 cm) ustanovili smo procentualno učešće pojedinih sortimenata i otpadka u bruto masi iznad 7 cm. Izračunate procente izravnali smo također grafičko-računskim metodom. Izračunati podaci procentualnog učešća pojedinih sortimenata i otpadka u odnosu na drvinu masu iznad debljine 7 cm nalaze se u tabelama 2 i 3 koje u stvari predstavljaju nove sortimente tablice za bukvu po debljinskim stepenima (tabela 2) i debljinskim klasama (tabela 3).

Pošto se prilikom sječe i izrade bukovih stabala izradjuju kao ogrevno drvo i sječenice, u tablicama je dato i procentualno učešće sječenica. Pošto su prečnici sječenica od 3-7 cm, to se njihovo učešće uz procentualno učešće ostalih sortimenata ne dopunjuje na stotinu, nego je preko stotine.

Verifikacija sortimentnih tablica izvršena je na istom osnovnom materijalu na osnovu koga su tablice izradjene. Prosječna odstupanja između stvarnih podataka i podataka po tablicama za svaku tehničku kvalitetnu klasu navedena su u tabeli 4.

Tabela 4

Sortimenti	Tehnička kvalitetna klasa			
	I	II	III	IV
	%			
Trupci za fumir i ljuštenje	+ 0,07	- 0,32	- 0,59	-
Pilanski turpc I klase	+ 0,14	+ 0,55	- 0,44	-
Pilanski trupci II klase	+ 0,25	- 0,93	- 0,24	+ 0,57
Pilanski trupci III klase	+ 0,38	+ 0,79	- 0,61	- 0,48
Celulozno drvo	+ 0,47	- 0,06	- 0,07	- 0,12
Ogrevno drvo I/II klase	+ 0,83	- 0,51	- 0,08	+ 0,11
Ogrevno drvo III klase	+ 0,62	- 0,46	- 0,28	- 0,36
Otpadak	+ 0,72	- 0,60	+ 0,35	+ 0,11

Da bi se stekao uvid kako se odražava tehnički kvalitet stabala na assortiman proizvoda, u tabeli 5 dati su podaci procentualnog učešća pojedinih sortimenata po tehničkim kvalitetnim klasama.

Pošto je od naročitog značaja procentualno učešće najvrednijih sortimenata tj. trupaca za fumir i ljuštenje, te pilanskih trupaca I i II klase to ćemo analizom uglavnom obuhvatiti ove sortimente.

Na osnovu podataka u tabeli 5 se vidi da prosječni procent trupaca za fumir i ljuštenje u bruto masi preko 7 cm u I kvalitetnoj klasi iznosi 18,0%, a to je ujedno i najzastupljeniji sortiment u ovoj I tehničkoj klasi. Ako razmotrimo procentualne iznose trupaca za fumir i ljuštenje po debljinskim stepenima (Sl. 1 i 5), vidimo da linija izravnjanja pokazuje nagli uspon do debljinskih stepeni 57,5 i 67,5 cm kada kulminira sa iznosom od 22,5%, a zatim naglo opada. Tako u najslabijem debljinskom stepenu (32,5 cm) iznosi 5,3%, a u najjačem debljinskom stepenu (82,5 cm) 13,7%. Iz ovoga se može zaključiti da stabla prsnih prečnika od 55 do 70 cm, u ovoj tehničkoj klasi, daju najkvalitetniju oblovinu.

Tabela 5

Sortimenti	Učešće sortimenata u bruto masi preko 7 cm				Prosječno	
	Tehnička kvalitetna klasa					
	I	II	III	IV		
			%			
Trupci za fumir i ljuštenje	18,0	4,0	0,3	-	5,5	
Pilanski trupci I klase	16,5	9,8	2,3	-	7,2	
Pilanski trupci II klase	15,4	19,8	8,4	3,5	11,8	
Pilanski trupci III klase	13,5	16,8	18,8	13,9	15,8	
Celulozno drvo	11,1	15,2	19,6	17,7	15,9	
Ogrevno drvo I/II klase	7,7	10,3	19,1	24,4	15,3	
Ogrevno drvo III klase	9,0	14,1	16,5	21,2	15,2	
Sječenice	-	-	-	-	-	
Otpadak	8,8	10,0	14,7	19,3	13,2	

U nižim tehničkim klasama procentualno učešće trupaca za fumir i ljuštenje u bruto masi naglo opada. Tako u II tehničkoj klasi prosječni procent iznosi 4,0% a u III svega 0,3% od bruto mase, a u IV ih uopšte nema. U II tehničkoj klasi linija izravnjanja od debljinskog stepena 32,5 do 62,5 cm je blago konveksna prema apscisi, gotovo je prava, a zatim sporo raste i kulminira u najjačem debljinskom stepenu sa iznosom od 4,8% (Sl.2).

U III tehničkoj klasi prosječni procent trupaca za fumir i ljuštenje u bruto masi je gotovo bez značaja jer iznosi svega 0,3% (sl.3).

Drugi vrlo vrijedan bukov sortiment su pilanski trupci I klase. U prvoj tehničkoj klasi prosječni iznos pilanskih trupaca I klase u bruto masi iznosi 16,5%. Linijska izravnjanja prema slikama 1 i 6 ima strme stepene penjanja i kulminira u debljinskom stepenu 42,5 cm sa iznosom od 20,8%, a zatim opada do debljinskog stepena 57,5 cm. Izmedju debljinskih stepeni 57,5 i 67,5 cm pokazuje tendenciju rasta a zatim opet opada. Uzrok ove pojave objašnjava se kulminacijom procentualnog učešća trupaca za fumir i ljuštenje u debljinskom stepenu 52,5 cm sa znatnim iznosom od 22,5%.

U drugoj tehničkoj klasi prosječni iznos pilanskih trupaca I klase u bruto masi je 9,8%. Procentualni iznos tog sortimenta (sl. 2 i 6) kreće se po debljinskom stepenu od 2,7% do 11,0% i kulminira u najjačem debljinskom stepenu. Linijska izravnjanja je prema apscisi konkavna.


Učešće pilanskih trupaca I klase u trećoj tehničkoj klasi u odnosu na prvu i drugu naglo opada. Tako je prosječni iznos tog sortimenta u bruto masi svega 2,3%, a po debljinskim stepenima kreće se od 0,8% do 3,2%. Kulminira u debljinskom stepenu 82,5 cm sa iznosom od 3,2%. Linijska izravnjanja od debljinskog stepena 32,5 cm do 52,5 cm pokazuje tendenciju rasta, blago opada do debljinskog stepena 62,5 cm kada počinje blago da raste (sl.3 i 6).

Pilanskih trupaca I klase u četvrtoj kvalitetnoj klasi nije bilo.


Vrijedan sortiment bukve su i pilanski trupci II klase. Prosječno procentualno učešće trupaca II klase u bruto masi, kod prve kvalitetne klase iznosi 15,4%. Prema slici 1 i 7, linijska izravnjanja je prema apscisi konveksna, jake zakrivljenosti i znatnih stepena strmosti. Ovakav tok linijske objašnjava se time što procentualno učešće trupaca za fumir i ljuštenje kulminira u debljinskom stepenu 52,5 cm sa znatnim iznosom od 22,5%, a pilanskih trupaca I klase u debljinskom stepenu 42,5 cm također sa velikim iznosom od 20,8%, tako da su ova dva najvređnija sortimenta uslovila minimum procentualnog učešća pilanskih trupaca II klase u debljinskom stepenu 42,5 cm (sl. 1).

## I TEHNIČKA KVALITETNA KLASA

## II TEHNIČKA KVALITETNA KLASA



S1.7 Procentualno učesće trupaca za pravni i  
justitije, pionirskih trupaca I, II, III klase  
u drvenoj masi iznad 7cm.



S1.2 Procentualno učesće trupaca za farnir i  
justitije, pionirskih trupaca I, II, III klase  
u drvenoj masi iznad 7cm.

u drvenoj masi iznad 7cm.

U drugoj kvalitetnoj klasi prosječno učešće pilanskih trupaca II klase iznosi 19,8% od bruto mase. Iz slika 2 i 7 se vidi da linijska izravnjava do debljinskog stepena 47,5 cm ima jači, a iza tog debljinskog stepena slabiji stepen penjanja. Kulminira u najjačem debljinskom stepenu sa iznosom od 21,8%.

Prosječno učešće ovog sortimenta u trećoj kvalitetnoj klasi je 8,4% od bruto mase. Procenat kulminira u debljinskom stepenu od 52,5 cm sa iznosom od 11,4% (sl. 3 i 7).

U četvrtoj kvalitetnoj klasi pilanski trupci II klase pojavljuju se od debljinskog stepena 52,5 cm. Prosječno učešće ovog sortimenta u bruto masi iznosi 3,5%, a kulminira u najjačem debljinskom stepenu sa iznosom od 7,0%. Stepeni penjanja linijske izravnjavanja su dosta strmi, što znači da se povećanjem debljine stabla znatnije povećava i procentualno učešće ovog sortimenta (sl. 4 i 7).

Kumulativno procentualno učešće trupaca za fumir i ljuštenje te pilanskih trupaca I i II klase u bruto masi iznad 7 cm po tehničkim klasama je sljedeće:

U I tehničkoj klasi procent navedenih sortimenata iznosi 49,9%, u II tehničkoj klasi 33,6%, u III tehničkoj klasi 11,0% i u IV tehničkoj klasi 3,5%.


Prosječno procentualno učešće pilanskih trupaca III klase u bruto masi preko 7 cm u pojedinim tehničkim klasama navedeno je u tabeli 5. Linijske izravnjavanja pilanskih trupaca III klase za pojedine tehničke klase prikazane su na slici 8.

Kumulativno procentualno učešće svih trupaca (oblovine) u bruto masi iznad 7 cm po tehničkim klasama iznosi:

- u I tehničkoj klasi 63,5%,
- u II tehničkoj klasi 50,4%,
- u III tehničkoj klasi 29,8% i
- u IV tehničkoj klasi 17,4%

### III TEHNICKA KVALITETNA KLASA

### IV TEHNICKA KVALITETNA KLASA




Sk.3. Procentualno učesće trapezova za garnir i gusjenje, piromasn trapez I, II i III klase u drugoj moci iznad 7cm.


45



22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 cm

Sk.4. Procentualno učesće piromasn trapezova u III klasi u drugoj moci iznad 7cm.




46





Na slici 9 prikazano je procentualno učešće oblovine u bruto masi iznad 7 cm po tehničkim kvalitetnim klasama i debljinskim stepenima.



Sli. 9. Procentualno učešće svih trupaca po tehničkim kvalitetnim klasama u drvojnoj masi iznad 7 cm.

Prosječno procentualno učešće celuloznog i ogrevnog drveća u pojedinim tehničkim klasama prikazano je u tabeli 5.

Procenti iskorišćenja bruto drvne mase u svim tehničkim klasama imaju, sa manjim kolebanjima, tendenciju opadanja sa povećanjem debljin-skih stepeni. Prosječni procenat iskorišćenja bruto mase u pojedinim tehničkim klasama iznosi:

I tehnička klasa	91,2%
II " "	90,0%
III " "	85,3%
IV " "	80,7%

U okviru inventure šuma na području Bosne i Hercegovine vršeno je i utvrđivanje tehničkog kvaliteta zaliha drvnih masa.

Prema petogodišnjim podacima (1964-68) navedene inventure šuma od zaliha drvne mase otpada u % na drvnu masu stabala po tehničkim klasama:

	I	II	III	IV	
Čiste bukove šume	21	29	30	20	100
Mješovite bukove šume	23	34	26	17	100

U cilju dobijanja uvida u prosječno procentualno učešće pojedinih sortimenata u drvnoj masi preko 7 cm, utvrdili smo na bazi procentualnog učešća pojedinih tehničkih klasa u zalihi drvne mase, procentualno učešće pojedinih sortimenata za čiste i mješovite bukove šume u Bosni i Hercegovini. Dobiveni rezultati dati su u tabeli 6.

Tabela 6

Sortimenti	Učešće sortimenata u bruto masi preko 7 cm	
	Čiste bukove šume	Mješovite bukove šume
	%	
Trupci za furnir i ljuštenje	5,0	5,6
Pilanski trupci I klase	7,0	7,7
Pilanski trupci II klase	12,2	13,1
Pilanski trupci III klase	16,1	16,0
Celulozno drvo	16,2	15,9
Ogrevno drvo I/II klase	15,3	14,4
Ogrevno drvo III klase	15,2	14,8
Otpadak	13,0	12,5

Iz tabele 6 se vidi da udio trupaca za furnir i ljuštenje te pilanskih trupaca I klase kumulativno iznosi u čistim bukovim šumama 12,0% a u mješovitim 13,3%, dakle veoma malo. Pošto su ovi sortimenti glavni pokazatelji kvaliteta prinosa, iz dobivenih podataka može se zaključiti da su bukove šume u Bosni i Hercegovini uvezši u cijelini vrlo loše.

Na osnovu podataka inventure šuma o učešću zaliha drvenih masa bukovih šuma u pojedinim tehničkim kvalitetnim klasama i ovih istraživanja Matić je u radu "Osnovne smjernice gospodovanja šumama u Bosni i Hercegovini" za period 1971-2005.godine, ukazao na veoma loš tehnički kvalitet prinosa bukovih šuma. Predložio je potrebne uzgojne mјere u cilju znatnog poboljšanja prinosa tehničkog kvaliteta stabala u korist I tehničke klase i svedjenje udjela stabala u III i IV klasi na minimum, a time i znatno povećanje prinosa ovih šuma u finansijskom pogledu.

#### ZAKLJUČNE NAPOMENE

Prilikom primjene tablica sortimenata za određivanje učešća pojedinih sortimenata u drvoj masi iznad 7 cm, potrebno je prethodno stablima ustanoviti bruto masu iznad 7 cm po deblijinskim stepenima, odnosno po deblijinskim klasama i to odvojeno po tehničkim kvalitetnim klasama<sup>1)</sup>. I tek na osnovu tako razvrstane drvne mase mogu se primjeniti tablice. Poznato je da se mogu dobiti zadovoljavajući rezultati samo ako se određuje učešće sortimenata za veći broj stabala (za cijelu sastojinu ili doznačenu drvnu masu), slično kao i prilikom primjene zapreminskih tablica, jer su i podaci u tablicama dobijeni kao prosjek od većeg broja stabala.

---

<sup>1)</sup> Kao prilog tablicama dat je izvod za bukvu iz citirane klasifikacije stabala.

## SORTIMENTNE TABLICE ZA ČISTE I MJEŠOVITE BUKOVE SASTOJINE U BOSNI

Tabela 2

Debljinski stopen kval. klasa	Tehn. kval. klasa	Procentualno učešće sortimenata u drvnoj masi iznad 7 cm										
		Trupci			Celulozno drvo			Grevno drvo			Otpadak	
		za fumir i ljuštenje	Za pilenje	%	I klasa	II klasa	III klasa	I/II klasa	III klasa	Sječe- nice		
cm												
12,5								45,9	24,6	21,1	9,6	8,4
17,5								59,3	17,6	13,9	10,4	9,2
22,5				11,0				54,1	13,7	12,0	10,3	9,2
27,5		1,9	18,0	12,2				38,0	10,6	10,3	10,0	9,0
32,5		5,3	14,7	16,6	11,8			24,8	8,6	9,7	9,0	8,5
37,5		9,9	21,0	15,2	11,6			16,4	7,9	9,7	8,2	8,3
42,5	I	13,7	20,8	14,4	12,5			13,2	7,4	9,8	7,4	8,2
47,5		17,9	18,3	13,5	13,9			11,4	7,1	9,8	6,7	8,1
52,5		21,3	16,8	13,3	13,9			10,3	6,8	9,6	6,2	8,0
57,5		22,5	16,3	13,1	13,9			9,6	6,8	9,6	5,6	8,2
62,5		22,5	16,4	13,5	13,9			9,3	6,8	9,0	5,2	8,6
67,5		21,3	16,7	14,7	13,9			8,9	6,8	8,8	4,7	8,9
72,5		18,9	16,7	16,5	13,7			8,8	7,6	8,5	4,2	9,3
77,5		15,0	16,0	19,1	13,7			9,2	9,2	8,3	3,7	9,5
82,5		13,7	14,8	21,1	13,7			9,2	9,6	8,2	3,0	9,7
32,5		3,7	2,7	13,4	21,3			23,0	15,4	11,3	10,1	9,2
37,5		3,6	6,3	15,2	20,7			18,9	13,9	11,0	8,9	10,4
42,5		3,6	8,1	17,4	19,8			17,8	12,2	10,8	7,9	10,3
47,5		3,5	9,1	18,9	18,8			17,1	11,3	10,9	6,8	10,4
52,5	II	3,5	9,8	19,6	17,9			17,0	10,3	11,7	6,3	10,2
57,5		3,6	10,2	19,9	16,7			16,9	9,8	13,1	5,8	9,8
62,5		3,7	10,4	20,1	15,5			16,6	9,3	14,7	4,5	9,7
67,5		4,1	10,6	20,8	15,2			14,9	8,9	16,2	4,0	9,3
72,5		4,4	10,7	21,0	15,2			13,6	9,2	16,3	3,5	9,6
77,5		4,7	10,9	21,5	15,2			11,8	9,7	16,3	3,0	9,9
82,5		4,8	11,0	21,8	15,2			10,6	10,0	16,3	3,1	10,3

SORTIMENTNE TABLICE ZA ČISTE I MJEŠOVITE BUKOVE SASTOJINE U BOSNI

Tabela 2 - nastavak

Debljinski stepen	Tehn. kval. klasa	Procentualno učešće sortimenata u drvoj masi iznad 7 cm									
		Trupci			Celulozno drvo	Ogrevno drvo			Otpadak		
		za fumir i ljuštenje	Za piljenje	I klasa		II klasa	III klasa	I/II klasa	III klasa	Sječe- nice	
cm					%						
12,5					31,9	47,4	14,8	11,4	5,9		
17,5					31,8	44,2	15,1	12,1	8,9		
22,5					3,7	31,6	39,5	14,7	11,1	10,5	
27,5					8,0	7,3	30,6	31,3	14,3	9,3	8,5
32,5					0,8	8,7	12,9	29,2	24,5	14,2	9,0
37,5	III				1,7	9,7	16,0	26,5	19,9	14,7	8,1
42,5					2,5	10,5	16,6	24,0	17,6	15,3	6,9
47,5					1,0	2,8	10,8	17,0	20,8	16,5	16,9
52,5					1,5	2,9	11,4	17,4	19,2	15,9	5,8
57,5					2,1	2,7	10,6	17,9	19,0	15,9	17,2
62,5					2,7	2,6	10,3	18,2	17,9	16,4	17,1
67,5					2,5	9,4	20,8	17,7	17,4	16,9	3,2
72,5					2,6	8,0	22,0	17,4	17,8	16,6	3,1
77,5					2,7	6,9	22,7	16,9	18,2	16,4	2,9
82,5					3,2	5,9	23,1	16,1	18,9	16,4	2,6
12,5	IV				14,0	38,0	32,0	11,5	16,0		
17,5					18,6	39,3	27,0	12,7	15,1		
22,5					23,2	39,7	22,0	9,8	15,1		
27,5					9,6	22,2	35,3	17,7	9,6	15,2	
32,5					15,0	21,6	30,6	17,0	7,1	15,8	
37,5					14,4	21,7	25,7	21,6	6,3	16,6	
42,5					11,9	21,8	22,7	25,4	5,8	18,2	
47,5					11,4	21,9	21,8	26,2	5,2	18,7	
52,5					1,5	11,7	22,7	21,9	22,7	4,7	19,5
57,5					2,5	13,6	22,9	22,3	19,2	4,5	19,5
62,5					3,8	14,9	21,0	22,5	18,4	3,7	19,4
67,5					4,9	15,7	17,8	22,9	19,2	3,5	19,5
72,5					6,0	15,9	15,3	23,2	20,0	3,4	19,6
77,5					6,3	16,4	11,8	23,5	21,4	3,0	20,6
82,5					7,0	16,1	8,8	23,9	21,7	2,3	22,5

SORTIMENTNE TABLICE ZA ČISTE I MJEŠOVITE BUKOVE SASTOJINE U BOSNI

Tabela 3

Debljinska klasa	Tehn. kval. klasa	Procentualno učešće sortimenata u drvnoj masi iznad 7 cm							
		Trupci Za piljenje			Celulozno drvo	Ogrevno drvo		Sječenica	Otpadak
		F.L.	I kl.	II kl.	III kl.	I/II klasa	III klasa		
			%						
10-20	-	-	-	-	52,6	21,1	17,5	10,0	8,8
20-30	-	-	10,1	11,6	46,0	12,1	11,1	10,0	9,1
30-40	7,5	17,8	15,9	11,7	20,5	8,2	10,0	8,5	8,4
40-50	I	15,8	19,5	14,0	13,2	12,3	7,3	9,8	7,1
50-60		21,9	16,5	13,2	13,9	10,0	6,8	9,6	5,8
60-50		21,9	16,6	14,1	13,9	9,1	6,8	8,9	5,0
70-80		16,5	16,6	17,8	13,7	9,0	8,4	8,5	4,0
80-		13,7	14,8	21,1	13,7	9,2	9,6	8,2	3,0
30-40	II	3,6	4,5	14,3	21,0	21,0	14,6	11,2	9,5
40-50		3,6	8,6	18,2	19,3	17,5	11,7	10,8	7,4
50-60	II	3,6	10,0	19,7	17,3	17,0	10,0	12,4	6,0
60-70		3,9	10,5	20,5	15,3	15,7	9,1	15,5	4,3
70-80		4,6	10,8	21,2	15,2	12,7	9,4	16,3	3,3
80-		4,8	11,0	21,8	15,2	10,6	10,0	16,3	3,1
10-20	III	-	-	-	-	31,9	45,7	15,0	11,7
20-30		-	-	4,0	5,5	31,1	35,4	14,5	10,2
30-40		-	1,2	9,2	14,5	27,8	22,2	14,5	8,5
40-50	III	0,6	2,6	10,6	16,8	22,4	17,0	16,1	6,3
50-60		1,8	2,8	11,0	17,7	19,1	15,9	17,1	4,5
60-70		1,5	2,5	9,8	19,5	17,8	16,9	16,9	3,4
70-80		-	2,6	7,4	22,4	17,2	18,0	16,5	3,0
80-		-	3,2	5,9	23,1	16,1	18,9	16,4	2,6
10-20	IV	-	-	-	-	16,3	38,7	29,5	11,8
20-30		-	-	-	4,8	22,7	37,5	19,8	9,8
30-40		-	-	-	14,7	21,7	28,1	19,3	6,7
40-50	IV	-	-	-	11,6	21,9	22,2	25,8	5,5
50-60		-	-	2,0	12,6	22,8	22,2	20,9	4,6
60-70		-	-	4,3	15,3	19,4	22,7	18,8	3,6
70-80		-	-	6,2	16,2	13,5	23,4	20,6	3,2
80-		-	-	7,0	16,1	8,8	23,9	21,7	2,3

## K L A S I F I K A C I J A    S T A B A L A

IZVOD IZ RADA: Matić V.: "Metod inventure šuma za velike površine" Institut za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1964.

Za procjenu kvaliteta stabala u visokim šumama primjenjuju se dvije vrste klasifikacija:

Uzgojno-tehnička klasifikacija stabala. Ona ima tri klase: I, II i III.

Tehnička klasifikacija stabala. Ova klasifikacija ima četiri klase: 1., 2., 3. i 4.

Jedna i druga klasifikacija čine cjelinu.

### 2.331. UZGOJNO-TEHNIČKA KLASIFIKACIJA

Razlikovali smo svega tri uzgojno-tehničke klase. Općenito rečeno, u prvu klasu svrstana su (s obzirom na kvalitet) onakva stabla kakva se, uvezši u prosjeku, mogu uzgojiti ako se sistematski provode mjere njegе, a u treću pak onakva kakva ne bi smjela da postoe u jednoj privrednoj šumi, tj. natrula, jako ozlijedjena i sl., a zatim zdrava stabla iz kojih se može, uzeto slobodnije, izradjivati jedino cijepano drvo. U drugu klasu svrstavana su ostala stabla.

### 2.332. KRITERIJI UZGOJNO-TEHNIČKE KLASIFIKACIJE

U metodici inventure šuma kriteriji za klasifikaciju stabala formulisani su na sljedeći način:

#### Kvalitetna klasa I

U I kvalitetnu klasu svrstavaće se zdrava i uglavnom normalno formirana stabla iz čijeg se debla, počevši od panja, mogu izradjivati trupci najboljeg i boljeg kvaliteta ili postoe izgledi da će se oni moći izradjivati kad stablo odraste. Lišće odnosno iglice moraju biti zdrave zelene boje. Ako je kruta ekstremno široka, sa mnogo debelih grana, stablo se neće svrstavati u ovu klasu.

#### C.Bukva

Dolaze u obzir samo stabla koja su nikla iz sjemena.

#### 1. Debljinske klase 50-80 cm i preko 80 cm

11. U I kvalitetnu klasu svrstave se stabla ako mu je deblo, počevši od zemlje, pravno, čisto i punodrvno do najmanje jedne petine visine stabla. Tom

klasom obuhvatiće se stablo i onda ako ono ima takvu minimalnu dužinu debla iznad deformisanog "nadžilja" do 2 m visine, ukoliko ne postoje indicije da bi stablo moglo biti natrulo na tom mjestu.

Na navedenom minimalnom dijelu debla tolerišu se:

111. Do 3 cm debele zdrave grane.
  112. Na 1 tekućem metru po jedna deblica zdrava grana čiji prečnik ne prelazi  $0,15 d$  ( $d$  = prečnik debla) ili na dva tekuća metra po jedna slijepica.
  113. Jedna zdrava grana deblica od  $0,15 d$ , ako se njenim izrezivanjem mogu dobiti dva dijela, tako da manji nije kraći od 2,00 m, da dužina izreza ne prelazi 2 m i da zbir dužina jednog i drugog dijela bude jednak bar jednu petinu visine stabla.
  114. Jednostrana zakrivljenost ako visina luka ne prelazi 3 % dužine debla.
  115. Žlijebovitost čija dubina ne prelazi 5 % srednjeg prečnika debla.
- Ako su ispunjeni uslovi pod 11., toleriraće se:
12. Stabla višestrano zakrivljenog debla u gornje dvije trećine stabe, kao i rašljasta stabla, ako se rašljia nalazi na tom dijelu stabla.
  13. Stabla ozlijedjenog debla (upala kore, odbijena kora i sl.), ako širina ozljede ne prelazi 5 cm (u horizontalnom smjeru). Stabla sa raspluklinama od mraza ne razvrstavaju se u prvu kvalitetnu klasu.
  14. Stabla polomljenih i suhih grana u gornje dvije trećine krune ako njihov broj ne prelazi jednu desetinu svih živih grana stabla.

## 2. Debljinska klasa 30-50 cm

21. Isti uslovi kao pod C/11.

Ako su ti uslovi ispunjeni, toleriraće se:

22. Stabla višestrano zakrivljenog debla u gornjoj njegovoj polovini, kao i rašljasta stabla, ako se rašljia nalazi na tom dijelu stabla.
23. Stabla kao pod C/13.
24. Stabla polomljenih i suhih grana u gornje dvije trećine krune, ako njihov broj ne prelazi jednu desetinu svih živih grana stabla.

3. Debljinske klase 10-20 cm i 20-30 cm

31. U I kvalitetnu klasu svrstaće se stablo ako mu je deblo pravno i punodrvno do polovine njegove visine, ako je proces čišćenja stabla od grana zahvatio njegovu donju trećinu do te mјere da na tom dijelu ili nema živih grana, ili se grane nalaze pred sušenjem, i ako će se taj proces, s obzirom na položaj stabla prema drugim stablima u sastojini, normalno nastaviti.

32. Nadvišeno stablo od drugih boljih stabala ne može se svrstati u prvu klasu, kao ni zastarčeno stablo.

33. Ne tolerišu se nikakve ozljede i oboljenja.

4. Debljinske klase 5-10 cm

41. U I kvalitetnu klasu svrstaće se stablo ako mu je deblo pravno i punodrvno, ako je započelo čišćenje od grana, i ako postoe izgledi da će se čišćenje normalno nastaviti.

42. Stablo nadvišeno od drugih, boljih stabala ne može ući u prvu kvalitetnu klasu, kao ni zastarčeno stablo.

43. Ne tolerišu se nikakve ozljede i oboljenja.

Kvalitetna klasa III

U ovu kvalitetnu klasu svrstaće se onakva zdrava stabla iz kojih se može izradjivati jedino ogrijevno i celulozno drvo i trupci najslabijeg kvaliteta, zatim jako ozlijedjena i bolesna stabla. Ukratko, stabla koja ne bi smjela da postoje u jednoj privrednoj šumi.

F. Bukva

U III kvalitetnu klasu ulaze sva stabla koja su se razvila iz izbojaka iz panjeva (ako se ne gazduje sastojinom kao niskom šumom). Za stabla iz sjeme na uslovi su:

1. Debljinske klase 50-80 cm i preko 80 cm

11. U III kvalitetnu klasu svrstaće se zdravo stablo:

111. Ako je stablo granato, počevši od zemlje, do te mјere da nije moguće u donjoj petini stabla izdvojiti ni dio debla od 2 m koji bi imao po jednom tekućem metru najviše dvije grane debljine do 0,25 d, najviše do 10 cm, ili po dvije slijepice. Jedna slijepica je ekvivalentna grani od 0,25 d (d= srednji

prečnik dijela debla).

112. Ako je deblo do trećine visine stabla zakrivljeno ili usukano do te mjeru da nije moguće izdvojiti dio debla od 2 m na kojem bi bila visina luka manja od 6 %, odnosno otklon žice po tekućem metru manji od 25 % prečnika.

Od ozlijedjenih i oboljelih stabala svrstavaće se u III klasu:

12. Stabla ozlijedjenog debla (zapaljenje kore, odbijena kora, španjana) ako je ozlijeda šira od 10 cm i stabla koja imaju raspuklinu od mraza. Ozlijede na žilama se neće uzimati u obzir.

13. Prelomljena stabla. Prevršena stabla će se svrstavati u ovu klasu ako je dužina prelomljenog ovrška veća od trećine dužine krune odnosno petine visine stabla.

14. Stabla natrulog debla.

15. Suhovrha stabla, ako je sušenje zahvatilo petinu dužine krune ili više.

16. Oboljela stabla, ako je započelo blijeđenje lišća i njegovo prorjeđivanje do te mjeru da predstoji uginuće stabla u narednom periodu od desetak godina.

## 2. Debljinska klasa 30-50 cm

21. kao pod F/11.

Od ozlijedjenih i oboljelih stabala svrstavaće se u III kvalitetnu klasu:

22. Kao pod F/12.

23. Prelomljena stabla. Prevršena stabla će se svrstavati u ovu klasu ako je dužina prelomljenog ovrška veća od petine dužine krune ili desetine visine stabla.

24. Stabla natrulog debla.

25. Sva suhovrha stabla ako dužina suhog vrha iznosi desetinu dužine krune, odnosno dvadesetinu visine stabla ili više.

26. Kao pod F/16.

### 3. Debljinske klase 10-20 cm i 20-30 cm

31. U III kvalitetnu klisu svrstavaće se zdravo stablo:
  311. Ako je deformisano pri zemlji (nadžilje) više od 1 m.
  312. Ako je jednostrano zakrivljeno do polovine visine, tako da visina luka iznosi preko 3 %, ili ako je višestrano zakrivljeno.
  313. Ako je srednje usukano - otklon žice 10-20 % prečnika na jednom tekućem metru.
314. Ako nije započeo proces čišćenja stabala od grana (na donjoj trećini) i nema izgleda, s obzirom na njegov položaj prema drugim stablima, da će u narednom deceniju započeti.
32. U ovu kvalitetnu klisu svrstavaće se sva ozlijedjena i oboljela stabla ukoliko je ozljeda odnosno oboljenje od praktičnog znanja.

### 4. Debljinska klasa 5-10 cm

41. U treću uzgojnu kvalitetnu klisu svrstavaće se stablo, ako ima nepravilno deblo, ako nije započeo proces čišćenja od grana i nema izgleda da će taj proces započeti u narednom deceniju, ako je stablo ozlijedjeno ili oboljelo, ukoliko je ozljeda odnosno oboljenje od bilo kakvog praktičnog značaja.

### Kvalitetna klasa II

U II uzgojno-tehničku kvalitetnu klisu svrstavaće se ostala stabla, tj. ona koja ne spadaju u I i III uzgojno-tehničku kvalitetnu klisu.

Uzgojno-tehnička klasifikacija ostalih vrsta lišćara vršiće se zasad po kriterijima navedenim za bukvu.

## 2.333. TEHNIČKA KLASIFIKACIJA

Potrebu ove klasifikacije najlakše je obrazložiti primjerom. Od stabala koja su svrstana u III uzgojno-tehničku klisu, zbog toga što su npr. suho-vrha, izvjestan broj imaju kvalitetno deblo, kao i stabla koja su svrstana u I (ili u II) uzgojno-tehničku klisu. Prilikom utvrđivanja njihove tehničke upotrebljivosti, pomoću sortimentnih tablica, ona se moraju prebaciti u istu tehničku klisu kao i stabla I (ili II) uzgojno-tehničke klase jer im je deblovina jednak kvaliteta u tehničkom pogledu).

Za stablo deblijinskih klasa 30-50, 50-80 i preko 80 cm formirane su četiri tehničke kvalitetne klase, 1., 2., 3. i 4., a za tanje deblijinske klase, samo tri tehničke kvalitetne klase, 1., 3. i 4.

#### 2.334. KRITERIJI TEHNIČKE KLASIFIKACIJE

U metodici inventure šuma, uključivši i dopune koje su naknadno učinjene, kriteriji tehničke klasifikacije stabala formulirani su na sljedeći način:

##### G. Debljinske klase 30-50, 50-80 i preko 80 cm

###### Kvalitetna klasa 1.

U 1. tehničku kvalitetnu klasu će se svrstavati:

- a) sva stabla I uzgojne kvalitetne klase,
- b) ona stabla II i III uzgojne kvalitetne klase koja imaju deblo kao i stabla prve uzgojne klase (a svrstana su u II odnosno III klasu zbog drugih razloga),
- c) stabla II i III uzgojne kvalitetne klase iz kojih se, nakon odbacivanja donjeg dijela debla ili nakon izrezivanja dijela debla sa greškama, može dobiti pravno, punodrvno i od grana čisto deblo minimalne dužine jedne petine visine stabla, ali pod sljedećim uslovima:

- da se navedena minimalna dužina debla nalazi u donjoj četvrtini visine stabla,
- da ni jedan dio navedene minimalne dužine nije kraći od 2 m,
- da je sigurno da u odbačenom odnosno izrezanom dijelu debla greška "zatvara".

###### Kvalitetna klasa 2.

U 2. tehničku klasu svrstavaće se:

- Stabla II uzgojne klase koja prema tačkama G/b i G/c, nisu svrstana u 1. tehničku klasu.

e) ona stabla III uzgojne klase koja prema tačkama G/b i G/c nisu svrstana u 1. tehničku klasu, a iz kojih se može izdvajiti dio debla minimalne dužine 2 m, pod uslovom da se taj dio debla nalazi u donjoj četvrtini visine stabla i da u odbačenim dijelovima debla greška sigurno "zatvara".

#### Kvalitetna klasa 3.

U 3. tehničku klasu svrstavaju se ona stabla III uzgojne klase za koja se pretpostavlja da bi se iz njih mogao izdvajiti dio debla minimalne dužine 2 m, ali nije sigurno da greška "zatvara".

Ovom tehničkom klasom obuhvataju se uglavnom ona natrušta stabla (III uzgojne klase) za koja nije moguće zaključiti šta se iz njih stvarno može izradjivati.

#### Kvalitetna klasa 4.

U 4. tehničku klasu svrstavaju se preostala stabla III uzgojne klase iz kojih nije moguće izdvajati ni onaj minimalni dio debla koji je naveden pod tačkom G/e.

Ovom tehničkom klasom obuhvataju se i zdrava stabla, ali vrlo lošeg debla zatim stabla natrunog debla do te mjere da je sigurno da je trulež zahvatila cijelo deblo.

### H. Deblijinske klase 5-10, 10-20 i 20-30 cm

#### Kvalitetna klasa 1.

U 1. tehničku klasu svrstaje se:

a) sva zdrava stabla koja imaju pravno i punodrvno deblo do polovine visine stabla, ili više,

b) stabla koja, u donje dvije trećine, poslije odbacivanja ili izrezivanja dijela debla do 1 m dužine (ako greška u odbačenom ili izrezanom dijelu sigurno "zatvara"), imaju pravno i punodrvno deblo do polovine visine stabla, ili više.

Kvalitetna klasa 3.

U 3. tehničku klasu svrstavaće se stabla koja u donjoj trećini visine stabla imaju bar 2 m pravnog i punodrvnog debla poslije odbacivanja ili izrezivanja natrulog dijela debla, ili ozljeđenog dijela debla, dijela debla sa zdravim rukom i sl., ako je takav dio duži od 1 m.

Kvalitetna klasa 4.

U 4. tehničku klasu svrstavaće se sva ostala stabla debljinskih klasa 5-10, 10-20 i 20-30 cm, koja nisu mogla prema navedenim kriterijima, da budu svrstana u 1. ili 3. tehničku klasu.

Ing. Vlădimir VUKMIROVIĆ

DIE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN SORTIMENTENANFALL BEI DER  
BUCHE IN BUCHENBESTÄNDEN BOSNIENS

Z u s a m m e n f a s s u n g

In dieser Arbeit wurden die Untersuchungen über den prozentualen Anteil der Sortimente bei der Buche durchgeführt, mit dem Ziele der Aufstellung von Sortimentstafeln, welche in erster Linie als taxatorisches Hilfsmittel der Praxis dienen sollen.

Das Grundlagematerial, welches zu diesen Untersuchungen verwendet wurde, entstammt aus reinen und gemischten, plenterartigen Buchenbeständen verschiedener Waldgebiete Bosniens. Es ist nach Stärkestufen und technischen Qualitätsklassen in Tabelle 1 enthalten.

Die prozentuale Anteilnahme einzelner Sortimente an der Derbholzmasse des Stammes hängt, wie bekannt ist, in erster Linie von seinen Dimensionen (hauptsächlich nach Starke) und der Stammqualität (Geradschaftigkeit, Astreinheit, Gesundheit usw.) ab. Der Einfluss des zweiten Faktors (Stammqualität) ist in Plenterwäldern Bosniens besonders bedeutend. Der Grund dafür liegt in sehr schlechten Qualitätsverhältnissen der Stämme in den Beständen. So haben die Resultate der Waldinventur auf grossen Flächen unter anderem gezeigt, dass die Zusammensetzung des Waldinventars hinsichtlich der Qualität sehr heterogen ist. Der Anteil der Bäume von schlechter Qualität ist besonders gross. Zum Beweise dessen dient die prozentuale Verteilung der Buchenholzvorräte in Hochwäldern Bosniens auf einzelne technische Qualitätsklassen:

I	Qualitätsklasse	22%
II	"	32%
III	"	28%
IV	"	18%

Der Einfluss der Stammqualität auf die Sortimentsergebnisse zeigt die Tabelle 5. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Bestände verschiedener technischer Qualitätsklassen ganz erheblich voneinander abweichen, besonders in wertvollsten Sortimenten. Aus diesem Grunde haben wir die Untersuchungen nach

vier technischen Qualitätsklassen durchgeführt. Nämlich nach den Qualitätsklassen, welche sonst bei den taxations Arbeiten in Bosnien in Anwendung sind.

Auf Grund der Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden gemäß jugoslawischer Standardvorschriften Sortimentstafeln für die Buche aufgestellt.

Die Tafeln geben die prozentuale Verteilung der Derbholzmasse in Funktion von der Stärkestufe bzw. Stärkeklasse un der technischen Qualitätsklasse in folgende Sortimente:

Furnier - und Schellblocke  
Sägeklötze I., II- und III Klasse  
Zelluloseholz  
Brennholz I/II - und III Klasse.

Die Anwendung der Tafeln setzt voraus die Kenntniss der Derbholzmasse nach Stärkestufen bzw. Stärkeklassen, getrennt nach technischen Qualitätsklassen, das heisst diejenige Angaben, welche sonst bei der Taxationsarbeiten in einem Bestande ermittelt werden.

Der Auszug aus der technischen Qualitätsklassifikation der Buchenstämmen ist der Arbeit beigefügt.

## LITERATURA

1. Bojanin S.: Učešće sortimenata i količina gubitaka kod sječe i izrade jelovih stabala u fitocenozi jele s rebraćom (Abieto-Blechnetum), Šumarski list 1960, Zagreb.
2. Flury Ph.: Untersuchungen über die Sortimentsverhältnisse der Fichte, Weisstanne und Buche. Mitteil. d. Schweiz. Centralanstalt f.d. forst Versuchswesen, Bd. XI., Zürich 1916.
3. Haller K.E.: Untersuchungen über die zahlenmässige Erfassung des Wertes stehender Waldbäume, am Beispiel der Rotbuche, Mitteilungen d. Bundesforschungsanstalt für Forst- u. Holzwirtschaft, Reinbeck bei Hamburg, Hamburg 1959.
4. Matić V., Pintarić K., Drinić P.: Osnovne smjernice gadzovanja šumama u Bosni i Hercegovini za period 1971-2005. godine. Institut za šumarstvo, Sarajevo 1969.
5. Plavšić M., Golubović M.: Istraživanje postotnog odnosa sortimenata eksplotacije šuma kod jele (*Abies alba*, Mill.). Šumarski list, Zagreb, 1963.
6. Plavšić M., Golubović M.: Istraživanje postotnog odnosa sortimenata eksplotacije šuma u čistim i mješovitim bukovim sastojinama Gorskog Kotara. Šumarski list, Zagreb, 1967.
7. Prodan M.: Holzmesslehre, J.D. Sauerländer's Verlag, Frankfurt am Main, 1965.
8. Tretjakov N.V., Gorski P.V., Samoilović G.G.: Spravočnik taksatora. Izdateljstvo Lesnaja promišlenost, Moskva 1965.

9. Vukmirović V.,  
Stojadinović D.J.:

Privredne sortimentne tablice dubećih stabala jele i  
smrče. Radovi Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u  
Sarajevu, Sarajevo 1956.

10. Institut za šumarstvo  
Sarajevo:

Izvještaj o inventuri šuma u Bosni i Hercegovini  
(1964-1968). Rukopis.

## S A D R Č A J

	Strana
UVOD I PROBLEM	35
O SNOVNI PODACI	36
METODIKA ISTRAŽIVANJA	37
RAD NA TERENU	38
REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA	39
ZAKLJUČNE NAPOMENE	50
SORTIMENTNE TABLICE	51
KLASIFIKACIJA STABALA (dodatak radbi)	54
ZUSAMMENFASSUNG	62
LITERATURA	64

## S A D R Ž A J

	Strana
Matić V.: ZALIHA PREBORNE SASTOJINE JELE, SMRČE I BUKVE U ZAVISNOSTI OD OSTALIH TAKSA- CIONIH ELEMENATA SASTOJINE	3
DIE ABHÄNGIGKEIT DES VORRATES IM PLENTE- RARTIGEN TANNEN-FICHTEN - UND BUCHEN- BESTAND VON ANDEREN TAXATIONSELEMEN- TEN DES BESTANDES	29
Vukmirović V.: ISTRAŽIVANJE UČEŠĆA SORTIMENATA BUKVE U ČISTIM I MJEŠOVITIM BUKOVIM SASTOJINA- MA U BOSNI - SORTIMENTNE TABLICE -	33
DIE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN SORTIMEN- TENANFALL BEI DER BUCHE IN DER BUCHEN- BESTÄNDEN BOSNIENS	62